

# **Human Rights Task Force – Polugodisnji izvjestaj**

*This document is part of the mid-term assessment review carried out by the Human Right Co-ordination Centre, tasked by the Steering Board. It intends to summarise and assess the priorities set during the Human Rights Task force in February 2001. It is an interagency assessment conducted through the relevant Human Rights Co-ordinating Groups.*

## **1. Povratak izbjeglica i raseljenih lica**



<p><b><u>Plan djelovanja:</u></b>  <b>Pove}ati broj rje{enja o povratu imovine i ponovnom zapo{ljavaju</b>  <b>Mjera koju je preporu~io</b>  <b>Upravni odbor:</b></p>	<p>Pribli`ava se prva godi{njica izrade "Operacionog okvira" – dokumenta me uagencijskog Plana implementacije imovinskih zakona (PLIP) u kojem u~estvuju OHR, OSCE i UNHCR, te UNMIBH i CRPC. Cilj toga plana jeste pove}ati standardiziranost i koordiniranost u pristupu pomenutih organizacija implementaciji imovinskih zakona, te razraditi odgovaraju}e mehanizme, uklju~uju}i i mre`u zaposlenih koji rade na terenu: 'mehanizme za vezu' u svim op}inama u kojima je implementacija u toku. Jedan od najva`nijih zadataka te mre`e jeste dostava podataka za mjesecne statisti~ke izvje{taje o PLIP-u, koji pokazuju stopu implementacije u svakoj od op}ina. Ti statisti~ki podaci, koji se objavljuju jednom mjesecno na, izme u ostalog, web stranicama pomenutih organizacija te u lokalnim novinama, su trenutno najpouzdanije informacije o nivou implementacije {irom zemlje. [to je najva`nije, ti podaci pru`aju osnovu za dijalog kako sa lokalnim vlastima na svim nivoima tako i unutar njih samih o pitanjima vezanim za izdavanje i provo enje rje{enja o povratu imovine. Oni tako er olak{avaju pra}jenje procesa i rada svake od op}ina, te samim op}inama daju mogu}nost ve}e anga`iranosti u procesu. Posljedni statisti~ki podaci (iz maja 2001.) pokazuju da je Federacija do sada rije{ila 36% svojih slu~ajeva, a Republika Srpska 17%, {to daje dr`avni prosjek od 27%. Uprkos razo~aravaju}im rezultatima u nekim dijelovima zemlje, okvir PLIP-a, koji je operativan od ljeta 2000. godine, mo`e se smatrati jednim od najuspje{nijih primjera koji pokazuju da zajedni~ka strategija i dobro koordinirano me uagencijsko djelovanje mo`e dovesti do progresa uprkos politi~kim opstrukcijama. Me utim, ~ak se i to pokazalo te{kim za provesti u nekim tvrdolinija{kim podru~jima, te je o~igledno da treba ulo`iti dodatne napore. Tako er, pomenuti se pristup nije pokazao toliko uspje{nim u izvr{avanju "pozitivnih obaveza" stambenih organa kao {to je njihova obaveza da obezbijede alternativni/nu`ni smje{taj ili da rje{avaju stambena pitanja ugro`enih grupacija kao {to su Romi. Kao krajnji cilj postavlja se uspostava vladavine prava i stvaranje samoodr`ivog i apoliti~nog procesa povrata imovine.</p>
--	---

Zakoni koji uređuju povrat imovine (Zakon o stambenim odnosima, privatizaciji i zakoni o prestanku primjene zakona) moraju se međusobno uskladiti, izmijeniti i dopuniti te provesti tako da se uspostavi dosljedan i nediskriminoran sistem povrata imovine;	17. jula visoki predstavnik proglašio je amandmane na zakone ova entiteta koji se odnose na otkup stanova u društvenom vlasništvu i istovremeno vratio na snagu zakon Republike Srpske koji je prethodno bio stavljen van snage. Cilj tog seta amandmana jeste usklajivanje zakona i uklanjanje diskriminatornih aspekata. Primarni rezultat je stavljanje povratnika koji otkupljuju stanove u jednak položaj s ostalim građanima koji otkupljuju stanove.
Vrlo efikasnu strukturu RRTF-a I PLIP-a, koju podravaju brojne organizacije i osoblje na terenu, treba i dalje odravati kako bi se nadgledali i garantovali zajednički pristup I strategija u implementaciji imovinskih zakona, te koordinirale strategije i finansiranje.	Još uvijek u toku.
Uspostava funkcionalnog sistema razmjene informacija između stambenih organa i OMI-ja vezano za povrat imovine, kako bi se riješio problem viestrukih korisnika;	Organizacije unutar PLIP-a uskoro će završiti projekat standardizirane i efikasne razmjene informacija koji obuhvata cijelu zemlju. Projekat je osmislen u bliskoj saradnji sa stambenim organima ova entiteta, te predstavnicima ministarstava za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Federacije, federalnog Ministarstva za urbanizam i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Provjeda odluka CRPC-a, u skladu sa Zakonom o provedbi odluka CRPC-a;	Još uvijek u toku.
Ubrzano izdavanje odluka i delovanje viestrukih korisnika;	Još uvijek u toku.
Izdavanje odluka po kronološkom redu;	Ta je praksa već prihvaćena u mnogim, a ne svim, općinama iako se povremeno moraju praviti izuzeci uslijed različitih prioriteta kao, naprimjer, u slučaju odluka koje se odnose na viestruke korisnike.
Utvrđivanje i obezbjeđenje (budžetskih) sredstava za alternativni smještaj od strane lokalnih organa;	Još uvijek u toku.
Provjeda svih odluka u zakonski predviđenom roku, a i u slučajevima kada relevantni organi ne obezbijede alternativni smještaj;	Još uvijek u toku.

<p><b>Transparentne procedure nadovjere ugovora u vezi sa stanovima za koje nisu podneseni zahtjevi za povrat;</b></p>	<p><b>Organizacije u okviru PLIP-a zajedno rade na izradi instrukcija namijenjenih javnim pravobraniocima i lokalnim komisijama u procjeni tih nadovjera.</b></p>
<p><b>Izrada kvalitetnog projekta upravljanja u saradnji sa OSCE-ovim Odjelom za demokratizaciju u sektoru administracije i finansija kako bi se osiguralo preuzimanje odgovornosti od strane lokalnih vlasti zaduženih za imovinska pitanja (obezbjedenje budžetskih sredstava za alternativni smještaj, efikasnija provedba implementacije imovinskih zakona).</b></p>	<p><b>Organizacije unutar PLIP-a pomno prate – a u nekim slučajevima i ispituju – budžetska sredstva, narođito u najproblematičnijim oblastima kao što je obezbjeđenje alternativnog smještaja u cilju provedbe imovinskih zakona. Trenutno se radi na izradi plana rada za pojedine opštine, a na osnovu podataka koje dostavljaju pomenuti mehanizmi za vezu. Cilj toga je utvrditi metode maksimalnog iskorištenja postojećih sredstava kako bi se povećala efikasnost administracije a provedba imovinskih zakona okončala u razumnoj vremenskoj periodu.</b></p>

Plan djelovanja:  
Efikasnije reagiranje na incidente vezane za povratak

Mjera koju je preporu~io Upravni odbor:

Incidenti vezani za povratak i dalje su mnogo ozbiljniji u Republici Srpskoj nego oni u Federaciji. Dok ve}ina incidenata u Federaciji uklju~uje verbalno zastra{ivanje i u nekim slu~ajevima nano{enje imovinske {tete, incidenti u Republici Srpskoj uklju~uju upotrebu eksplozivnih sredstava, vatrenog naoru`anja (uklju~uju}i i smrt {esnaestogodi{nje djevojke povratnice 12. jula u Damd`i}ima u op}ini Vlasenica, isto~ni dio Republike Srpske), fizi~ke napade, nano{enje zna~ajne imovinske {tete, te nasilne proteste. Utvr|eno je da policija Republike Srpske u nezadovoljavaju}oj mjeri provodi istrage o tim ozbiljnim incidentima, te je vrlo malo po~inilaca otkriveno i izvedeno pred lice pravde.

<p><b>Preventivne mjere:</b>  <b>Potrebno je izvr{iti pritisak na doma}ju policiju, a naro~ito u spornim podru~jima povratka, kako bi se proveli operativni planovi za pove}anje prisutnosti policije u cilju spre~avanja mogu}ih incidenata vezanih za povratak. Pra}enje provedbe takvih planova bi}e prioritetni zadatak;</b></p>	<p><b>Incidenti uz upotrebu nasilja koji imaju etni~ku pozadinu daleko su ozbiljniji i brojniji u Republici Srpskoj nego u Federaciji. Iako su ceremonije polaganja kamena temeljca za rekonstrukciju d`amija u Trebinju i Banjoj Luci detaljno isplanirane, relevantne vlasti Republike Srpske nisu sprije~ile ozbiljne napade na Bo{njake i predstavnike me unarodne zajednice u maju 2001. godine. Nakon zna~ajnog i udru`enog pritiska od strane me unarodne zajednice, vlasti Republike Srpske su u junu mjesecu 2001. kontrolisale proteste prilikom drugog poku{aja otpo~injanja obnove Ferhadija-d`amije.</b></p>
--	---

**Anga`iranje javnih tu`ilaca: Bi}e izvr{ene odre|ene intervencije kod javnih tu`ilaca ~ija je obaveza da nalo`e provo|enje istrage o te{kim krivi~nim djelima;**

I dalje se poduzimaju koraci po ovom pitanju, naro~ito na terenu, kako bi se osiguralo provo|enje istraga o te{kim krivi~nim djelima, a naro~ito onim vezanim za povratak. Slu`benici OSCE-ovog Odjela za ljudska oprava i dalje prate istrage i interveni{u kod javnih tu`ilaca kako bi osigurali provo|enje odgovaraju}ih postupaka u slu~ajevima nasilja nad povratnicima. Nakon OSCE-ove intervencije kod javnog tu`ioca u Zvorniku da se izvjesni slu~aj sa prekr{ajnog prebac i na osnovni sud, 25. aprila 2001. Osnovni sud Zvornik proglašio je 14 optu`enih osoba srpske nacionalnosti krivim za u~estvovanje u te{kom napadu i nasilje nad Bo{nja~kim povratnicima. Dvije optu`ene osobe osu|ene su na 45 dana zatvora, dok su ostali ka`njeni nov~anom kaznom.

<p><b>Krivi~ne istrage:</b> Naro~ita pa`nja posveti}e se slu~ajevima u kojima lokalni zvani~nici poku{avaju ograni~iti kaznene mjere protiv po~inilaca krivi~nih djela putem pokretanja prekr{ajnog postupka (umjesto krivi~nog postupka);</p>	<p>Izvr{en je pritisak na pripadnike trebinjske i banjalu~ke policije, koji su poku{ali reducirati krivi~nu odgovornost po~inilaca nasilja iz maja 2001. godine. Iako je uslijed tog pritiska policija osumnji~ila jo{ neke osobe, svjedoci policije su ugrozili proces krivi~nog gonjenja time {to nisu identifikovali po~inioce i time {ta istra`nim sudijama davali neta~ne iskaze. Istrage koje se vode o slu~ajevima nasilja protiv Bo{njaka u isto~nom dijelu Republike Srpske, posebno u Bratuncu, Srebrenici i Vlasenici, i dalje su na krajnje nezadovoljavaju}em nivou.</p>
<p><b>Zahtjevi upu}eni organima unutra{njih poslova i pravosudnim organima da na odgovaraju}i na~in sankcioniraju pona{anje privremenih korisnika koji out uju imovinu iz stanova;</b></p>	<p>Prioritetna aktivnost svih me unarodnih organizacija koje su uklju~ene u PLIP jeste osigurati da nadle`ni pravosudni organi poduzmu odgovaraju}e korake protiv privremenih korisnika koji su navodno out ivali imovinu iz stanova, i to sa pozitivnim rezultatima, s posebnim naglaskom na ~injenicu da out ivanje imovine predstavlja krivi~no djelo ({to bi trebalo biti jasno i radnicima organa krivi~nog pravosu a ali i {iroj javnosti).</p>

<p><b>Sistematsko prikupljanje informacija o nasilju koje je vezano za proces povratka s obzirom na to da takvi doga aji imaju negativan utjecaj na ~itav proces povratka. Tako porikupljen statisti~ki materijal bio bi obra en i kori{ten u slu~ajevima kada policijski du`nosnici na neefikasan na~in rje{avaju pitanje po{tivanja prava;</b></p>	<p>UNMIBH je uspostavio bazu podataka o nasilju koje je vezano za proces povratka, i to i na regionalnom nivou i na nivou glavnog sjedi{ta. Dostupne informacije se analiziraju kako bi se identifikovale one institucije organa unutra{njih poslova i oni predstavnici koji ne izvr{avaju svoje du`nosti prilikom reagiranja na takve incidente ili ~ak znatno uslo`njavaju problem. Pripadnici me unarodnih organizacija, a naro~ito oni na terenu, prate slu~ajeve nasilja nad povratnicima i identificiraju one tu`ioce koji ne ispunjavaju svoje du`nosti na efikasan i zadovoljavaju}i na~in.</p>
<p><b>Poja~ati pra}enje reagiranja lokalne policije na terenu na nasilje nad povratnicima i na povrede imovinskih zakona, uklju~uju}i i out ivanje imovine. Nakon zvani~nog objavljivanja rezultata reregistracije, izraditi tabelu sa spiskom raseljenih lica i interno raseljenih izbjeglica za problemati~na podru~ja u regiji po pitanju povrata imovine i odr`ivog povratka;</b></p>	<p>UNMIBH, putem svojih istra`itelja na terenu nadle`nih za problematiku ljudskih prava, i dalje vr{i pritisak na lokalnu policiju da provodi istrage o nasilju nad povratnicima.</p>

<p><b>Disciplinske mjere i sankcije međunarodne zajednice protiv {efova policije i policijskih službenika; pove}anje broja policijskih du`nosnika razrije{enih du`nosti usljet opstrukcija ili neefikasog rada, broja pripadnika policije kojima su oduzete dozvole za rad I pove}anje broja izre~enih mjera protiv pripadnika policije zbog nepo{tivanja du`nosti; djelotvornija uloga internog tu`ioca nadle`nog za disciplinska pitanja ~iji rad nadgleda međunarodna zajednica, {to uklju~uje i zloupotrebu imovine;</b></p>	<p><b>Nakon zna~ajnog pritiska od strane UNMIBH-a, ministar unutra{njih poslova Republike Srpske smijenio je u jelu 2001. godine {efa i zamjenika {efa Centra javne bezbjednosti u Bijeljini, djelimi~no i zbog pristrasnosti prilikom njihovog reagovanja na nasilje nad manjinskim povratnicima. Ministar je u maju 2001. tako er smijenio {efa Centra javne bezbjednosti Trebinje nakon neodgovaraju}eg odgovora policije na demonstracije protiv ponovne izgradnje Osman-pa{ine d`amije. U jelu 2001. UNMIBH je oduzeo dozvolu za rad {efu kriminalisti~ke policije Centra javne bezbjednosti Trebinje zbog nepropisne istrage o po~initeljima nasilja.</b></p>
--	---

@albe na rad javnih  
tu`ilaca i sudija  
Kori{tenje obrazaca za  
prigovore protiv pojedinih  
tu`ilaca upu}ene  
odgovaraju}im vije}ima za  
provjeru (sveobuhvatna  
provjera);

IJC prepostavlja da se pomenuti  
prigovori zaprimaju i razmatraju  
ali da se odgovaraju}i obrasci  
trenutno ne koriste. Kako bi se  
prevazi{ao strah od pojedinaca kao  
faktor koji mo`e obeshrabriti  
osobe koje `ele ulo`iti prigovor,  
OSCE je zapo~eo proces  
prikljanja informacija i  
podno{enja prigovora sudskim i  
tu`ila~kim komisijama i vije}ima.  
Postoji potreba za boljim  
informiranjem me|unarodne  
zajednice o potrebi za  
prikljanjem i objedinjavanjem  
dokaza o po~injenim prekr{ajima.  
Prikljanje informacija mora biti  
sistemati~no i koordinirano, a  
informacije prenesene u  
argumentovane i dokumentovane  
prigovore, koji se, potom, podnose  
komisijama i vije}ima. Preporu~uje  
se uspostava me|uagencijskog  
koordinacionog mehanizma sa  
centrima za vezu, a u svrhu  
prikljanja informacija,  
provo|enja istraga i podno{enje  
prigovora.

Plan djelovanja:

Promoviranje odr`ivog povratka

Mjera koju je preporu~io Upravni odbor:

I dalje postoje zna~ajne prepreke za proces povratka, kao {to je nemogu}nost zaposlenja za manjinske povratnike (diskriminacija pri zapo{ljavanju}), razjedinjeni i diskriminatoryni obrazovni sistemi, i dalje prisutno spre~avanje povratnika da ostvare svoje pravo na penziju, nedostatak pristupa zdravstvenim uslugama u mjestu povratka i na-in na koji javna komunalna preduze}a i dalje manjinskim povratnicima ne pru`aju usluge snabdijevanja elektri~nom energijom, gasom, niti telekomunikacijske usluge. Uprkos tome, sve je ve}i broj ljudi koji koriste svoje pravo na povratak. Me|utim, uslijed {iroko rasprostranjene diskriminacije, mnogi se manjinski povratnici ponovno vra}aju u mjesta u koja su izbjegli, u ona podru~ja gdje predstavljaju ve}inu ili, pak, nastoje emigrirati u tre}e zemlje.

S obzirom na to, a osobito s obzirom na ubrzanje procesa povratka, nu`no je da se me|unarodna zajednica fokusira na sredstva kojima je se osigurati odr`iv povratak. Pored ja-anja krivi-nog pravosu|a, od vitalnog je zna~aja obezbijediti jednak pristup komunalnim uslugama, mogu}nosti zapo{ljavanja, penzije, te zdravstvene i obrazovne usluge ukoliko se `eli omogu}iti i odr`ati manjinski povratak, a time i pomirenje i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Kontinuirana koordinacija izme|u organizacija, politi-ki pritisak i reforma zakonodavstva, zajedno sa pove}anjem sredstava, nu`no su potrebni ukoliko se `eli rije{iti problem diskriminacije u oblasti ekonomskih i socijalnih prava.

**Pristup komunalnim slu`bama:**

- Prikupljanje informacija bi trebalo osigurati putem Odjela za pomo} UNHCR-a i Informativnih centara Ombudsmena – pored toga od juni 2001. Godine: i putem organizacija UNHCR, OSCE, OHR i OHCHR
- Treba unaprijediti protok informacija unutar i izme|u entitetskih ministarstava.

Ove godine je oformljena me|uorganizacijska Radna grupa za komunalne slu`be i izra|en je Plan djelovanja i sa popratnim rokovima. Po preporukama Upravnog odbora za ljudska prava, zapo~ele su i aktivnosti na izradi koordinirane strategije me|unarodne zajednice za borbu protiv zloupotrebe povratka i protiv povratni-kog pona{anja preduze}a koja pru`aju komunalne usluge. U toku prvog sastanka Radne grupe za komunalne slu`be je dogovoren da kao po-eti`ni korak manje radne grupe, sastavljene od propadnika organizacija UNHCR, OSCE, OHR i OHCHR rade ne identifikaciji mesta, vrsta i broja slu~ajeva diskriminacije manjinskih povratnika koji poku{avaju ponovo dobiti usluge komunalnih slu`bi u mjestu povratka.

Izra|en je i odobren sveobuhvatan upitnik. Svrha upitnika je da se u cijeloj zemlji provede anketa o preprekama koje se naj-e{}je javljaju u pristupu komunalnim slu`bama. Plan op}e strategije bi sadr`ao preporuku organizacijama na terenu da naprave pregled svih slu~ajeva diskirminatorske primjene postoje}ih zakona i propisa, te da o nalazima podnesu izvje{taj Radnoj grupi.

Planirani su i sastanici sa regionalnim preduze}ima elektroprivrede i kordinacija projekta sa ministarstvima energetike i rudarstva kako bi se zatra`ila njihova pomo} u rje{avanju problema ~ije je postojanje ustanovljeno. Radna grupa }e u svrhu provjere da li preduze}a po{tuju zakone i propise, intervenirati i provesti revizije nakon analize svih slu~ajeva koje primi. Na osnovu prethodnog identificiranja razli~itih vrsta slu~ajeva koju je proveo OSCE, UNHCR je izradio upitnik koji }e koristiti kao osnova za sveobuhvatan me|uorganizacijski izvje{taj o slu~ajevima diskriminacije manjinskih povratnika u razli~irim podru~jima BiH u proteklih 6 mjeseci. Ovaj prikaz }e omogu}iti da se ocjene budu}i koraci. Planirana anketa i ishod koji }e uslijediti }e biti predstavljeni ministarstvima energetike i direktorima preduze}a elektroprivrede kako bi se zatra`ila njihova pomo} u uklanjanju prepreka i rje{avanju problema koji su identificirani.

Uslovaljavanje finansiranja dr`avnih preduze}a koja ne zadovoljavaju potrebe povratnika je preporuka Upravnog odbora za ljudska prava. Kampanja javnog informiranja o komunalnim slu`bama u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, pobolj{anje odr`ivosti u podru~jima povratka }e biti od pomo}i u postizanju trajnijih rje{enja.

Odluka visokog predstavnika o ponovnom priklu~enju telefonskih linija od 30. jula 1999. godine, donesena u cilju uklanjanja pote{ko}a sa kojima se suo{avaju manjinski povratnici prilikom ponovnog priklu~enja na mre`u, je sadr`ala odredbu o uspostavljanju PTT savjetodavne komisije kojom predsjedava nezavisna osoba odre|ena od strane OHR-a, koja donosi obavezuju}e odluke u slu~aju neslaganja prijeratnog pretplatnika i odgovaraju}eg ureda PTT-a. Komisija, koja je uspostavljena 1. februara 2000. godine se trenutno sastoji od osobe koja je zadu`ena za dono{enje odluka i koordinatora, pri ~emu su oboje iz OHR-a. Same po{te su pokazale ne{to vi{e spremnosti da sara|uju sa Komisijom, samo zahvaljuju}i naporima i stru~nosti ~lanova komisije i Odjela za pravnu pomo} UNHCR-a i Informativnih centara. Do sada je ova Komisija rije{ila skoro 200 slu~ajeva. Ovaj proces ima podr{ku u dobro organiziranoj mre`i u cijeloj zemlji za primanje i obradu zahtjeva (u slu~aju spora, podnositelj zahtjeva se obra}a najbli`em uredu LAIC koji ga opet prosle|uje Komisiji u slu~ajevima u kojima nisu mogli postigli dogovor sa PTT-om.)

### Zapo{l}javanje

- Provesti revizije u jednom broju odabranih preduze{ja} kako bi se provjerila njihova kadrovska politika i otkrile eventualne diskriminatorske radnje. Potrebno je poduzeti sljede{je}: 1. dobiti sredstva za anga`iranje stru~nih revizora (pomo} od Odjela za borbu protiv korupcije pri OHR-u) ili identificirati organizacije za provedbu u okviru me|unarodne zajednice, 2. Dobiti dozvolu za provedbu revizije od relevantnih organa vlasti i preduze{ja} i 3. Nepraviti pregled projekta , i 4. Ocijeniti rezultate;
- Anga`irati donatore i Ekonomski odjel OHR-a u razgovorima o kori{tenju uslovljavanja investicija kako bi se unaprijedili "principi pravi~nog zapo{l}javanja" i zapo{l}javanje povrathnika prije investiranja;
- Objaviti stav i o~ekivanja MZ u vezi sa zapo{l}javanjem povratnika putem npr. izdavanjem saop}jenja za javnost;
- Nadgledati rad komisija za provedbu relevantnih ~lanova zakona o radu (Federacija 143. i RS 152.)

Ovaj projekat jo{ nije pokrenut i ostaje kao prioritet. Jo{ nisu osigurana sredstva za unajmljivanje stru~nih revizora.

Predvi|ena je poja~ana saradnja izme|u organizacija OSCE i OHCHR u cilju ocjene primjera pravi~nog zapo{l}javanja.

Zajedni~ki dokument organizacija o politici i strategiji pravi~nog zapo{l}javanja (Sprje~avanje i eliminacija diskriminacije u zapo{l}javanju) je predstavljen donatorima na Informativnom sastanku o ljudskim pravima u junu, a kopija ovog dokumenta je dostavljena svim ambasadama u Sarajevu. U dokumentu se ohrabruju donatori da svoje investicije uslove po{tivanjem nediskriminatorskih principa. Pored toga, su ~lanovi Radne grupe za ekonomska i socijalna prava uspostavili samostalne kontakte sa mogu}im donatorima i provedena je studija o najve}im investitorima u BiH i osnovnim oblastima investiranja.

Vare{ provodi anketu o zapo{l}javanju: Slu~benik za ljudska prava OSCE-a u Vare{u je proveo anketu o sada{njem stanju u zapo{l}javanju u op}ini Vare{, koja je uklju~ivala razgovore sa direktorima i pravnim savjetnicima iz 10 najve}ih preduze{ja i institucija. Izvje{taj pru`a osnovnu nezavisnu statistiku i informacije o inter alia klasifikacijama na osnovu etni~kog porijekla i pola, o etni~kom sastavu rukovodstva i procedurama za zapo{l}javanje. Izvje{taj otkriva da je vrlo te{ko otkriti konkretne slu~ajeve diskriminacije, iako generalno postoji osnova za sumnju. [tavi{e, u izvje{taju se sugerira da vra}anje na posao ili isplata otpremnine radnicima na ~ekanju prema ~lanu 143 Zakona o radu FBiH daju la`nu nadu stanovni{tvu zbog nedostatka finansijskih sredstava i politi~ke volje. Izvje{taj pru`a va`nu informaciju za strate{ku akciju ~iji je cilj da se pozitivno uti~e na diskriminaciju na radnom mjestu. U toku su sli~ni projekti u podru~jima Travnik i Kakanja i o~ekuju se inicijative da se unutar me|unarodne zajednice osiguraju sredstva za sli~ne procjene situacije u cijeloj zemlji.

OSCE trenutno radi na formulaciji prijedloga bud`eta za Program za pregled stanja u oblasti zapo{l}javanja i tehni~ke savjete.

Informativna javna kampanja je zapo~ela u junu 2001. godine. Radna grupa za ekonomska i socijalna prava (GESR) je pripremila pismo u kojem su izlo`ene strategije zapo{l}javanja. Pismo je upu}eno svim ambasadama akreditiranim u BiH. Pismo je dostavljeno i ambasadama koje su prisustvovali Informativnom sastanku o ljudskim pravima u Junu (vidi gore).

ARC pravna pomo} i Informativni centri (LAIC) kao i OHR nadgledaju proces i vr{e pregled rada komisija i problema na koje nailaze. Saradnja izme|u organizacija OHR, ARC, UNHCR i OHCHR je nastavljena/rad sa Federalnim ministarstvom za socijalna pitanja (uklju~uju}i formiranje radne grupe) kako bi pomogli u radu komisija i podstakli ih da izvr{avaju svoje du~nosti. Naprimjer, ministarstvu je pru`ena pomo} u izradi smjernica za kantonalne komisije u vezi sa njihovom nadle`no{ju u procedurom koju treba slijediti.

GESR je, uz u~e{je ARC-a izrazila zabrinutost u vezi sa provedbom procedure koja je propisana u ~lanu 143. Zakona o radu FBIH na nekoliko sastanaka sa predstvincima Federalnog ministarstva za socijalna pitanja (FMSA) GESR je naro~ito sugerirao povla~enje Uputstva Ministarstva kojom sa isklju~uje "administrativni" sektor iz opsega ~lana 143, i dono{enje novih smjernica kojima bi se omogu}io rad Komisija. Ministar za socijalna pitanja, raseljena lica i izbjeglice, gosp. Sefer Halilovi}, je u~estvovao na jednom sastanku i priznao da postoji operativni problem. Na njegov prijedlog, formirana je nova manja radna grupa koja je zadu~ena da izradi nove smjernice. Rje{avano je pitanje ukidanja osporavanog uputstva.

OSCE je nadgledao nekoliko kantonalnih komisija prvenstveno kako bi pratilo i izvje{tavao o provedbi Zakona ali i kako bi zagovarao pobolj{ani radni metod i rje{avanje pravnih pitanja sa kojima se Komisija suo~ava.

<p><b>Penzije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocijeniti provedbu Sporazuma o pravima i obavezama u vezi sa provedbom penzijskog i invalidskog osiguranja i njegov uticaj na isplatu penzija preko Entitetske linije razgrani~enja (IEBL) i izme u razli~itih podru~ja nadle`nosti unutar Federacije;</li> <li>• Analizirati sada{nji pravni okvir i izraditi politiku zajedno sa Ekonomskim odjelom kako bi se osigurala isplata penzija u mjestu stanovanja pojedinaca;</li> <li>• Rad sa Ekonomskim odjelom OHR-a na uspostavljanju mehanizma za prenos sredstava, u ovom slu~aju penzija, preko IEBL-a.</li> </ul>	<p>Proces je u toku. UNHCR je pripremio za objavljivanje aktuelnu informaciju o trenutnoj situaciji u BiH u vezi sa penzijskim pravima i isplati iste.</p> <p>Kao korak ka racionalizaciji sistema, visoki predstavnik je u novembru 2000. godine donio odluku o spajanju dva federalna fonda u jedan. Visoki predstavnik je, u novembru 2000. godine i dodatno racionalizirao penzijski sistem tako da iznos penzija varira prema ukupnom iznosu prikupljenih doprinosova za svaki mjesec (ako penzije ne mogu pasti ispod odre enog nivoa).</p> <p><b>Posljedica Odluke Ustavnog suda BiH o penzijama je da se sada od funkcionera tra`i da donose formalne odluke o prijemu bilo kakvog zahtjeva za isplatu ostvarenih penzija.</b></p> <p>Penzijski sistem Distrikta Br-ko jo{ nije dovr{en. Jo{ uvijek postoje problemi u vezi sa isplatom penzija izbjeglicama u RS (Srbici iz Hrvatske) kao i bh. izbjeglicama u Hrvatskoj (bosanski Hrvati).</p> <p>Proces je u toku. Trenutno je na snazi sistem po kojem izbjeglice mogu primiti svoje penzije putem po{te. Jedini izuzetak je Mostar gdje povratnici kontaktiraju Penzijski fond koji onda prebacuje penziju ili u po{tu ili u banku, ve} prema potrebi potencijalnog primaoca. Rad sa Ekonomskim i Pravnim odjelom OHR-a na omogu}avanju br`eg prebacivanja sredstava je rezultirao napretkom u vezi sa Sporazumom izme u dr`ava biv{e Jugoslavije. Dogovor o metodama i prebacivanju penzija bi se trebao ostvariti do septembra 2001. Godine. Va`no je da BiH ratificira Ugovor o penzijama sa Hrvatskom koji ve} postoji.</p> <p>Na inicijativu slu`benika za ljudska prava OHR-a u Travniku su OHR, UNHCR i OSCE izradili i distribuirali u cijeloj BiH pamflet koji sadr`i podrobne informacije o penzijskim pravima.</p>
<p><b>Zdravstvo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocijeniti problem pristupa zdravstvu za razli~ite kategorije stanovni{tva;</li> <li>• Analizirati postoje}i pravni okvir i zraditi politiku za osiguranje zdravstvenog osiguranja neovisno o kantonu ili entitu u kojem osoba `ivi ili mjestu u kojem se nalazi penzijski fond.</li> <li>• Usputaviti mehanizam za prijenos sredstava iz jednog zdravstvenog zavoda (u kojem se prikupljaju doprinosi za zdravstvo) u neku drugu zdravstvenu ustanovu u BiH.</li> </ul>	<p>Pristup zdravstvu je i dalje problemati~an. Problem predstavlja radnici ~ije zdravstvene knji`ice nisu ovjerene zbog toga {to njihovi poslodavci nisu uplatili doprinos za socijalno osiguranje.</p> <p>UNHCR je zavr{io svoju Analizu zdravstva. U njoj je izlo`en pravni okvir za ovu oblast u BiH (Federacija, RS i Kanton Sarajevo kao predmet analize). Opisane su prepreke za funkciranje programa zdravstvenog osiguranja u BiH i pote{koje sa kojima se suo~avaju posebne kategorije stanovni{tva.</p> <p>Ovaj proces je tek u toku. Dana 5. juna 2001. godine je dogovoren da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (MHRR) preuze~e vode}u ulogu u daljim razgovorima o Nacrtu sporazuma o zdravstvenom osiguranju. ^ini se da je se sporazum morati ponovno preispitivati na zatjev nekih kantona.</p> <p>Do sada ne postoji zakonski reguliran zahtjev da neki kantonalni zdravstveni fond dijeli finansijska sredstva sa Federalnim zdravstvenim fondom.</p> <p>OHCHR je inicijator Radne grupe za zdravstvo. U-estvuju}i u aktivnostima Radne grupe sa drugim ~lanicama MZ, OHCHR, u smislu koncepta odgovornosti i odr`ivosti vr{i pritisak na relevantne doma}e organe vlasti da sazivaju sastanke izme u razli~itih ministarstava zdravstva kako bi rezrije{ili situaciju.</p> <p>Odr`ano je nekoliko sastanaka izme u predstavnika MZ i doma}ih aktera u vezi sa potpisivanjem Me uentitetskog sporazuma za koji je nacrt izradila grupa doma}ih stru~njaka za zdravstveno osiguranje. Kanton Sarajevo i dalje ne podr`ava predlo`eni sporazum. U maju je Kanton dostavio MZ osnovni amandman. MZ je pozvala kantone i entitete da razgovaraju o ovom prijedlogu i da do u do rje{enja koje bi garantiralo pristup ustanovama za zdravstvenu za{titu i u onom entitetu u kojem osoba nije osigurana. U junu je oformljena manja komisija sa predstavnicima kantona i OHCHR-a koja bi trebala do}i do dogovora koji je biti prihvatljiv za sve strane.</p>

<p><b>Obrazovanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajedni~ki vr{iti nadzor procesa pobolj{anja ud`benika i provedbe Me uentitetskog sporazuma o obrazovanju od 10. maja 2000. godine;</li> <li>• Prikupljati informacije o u~enicima i nastavnicima koji su pripadnici manjina u 2001. godini;</li> <li>• Pobolj{ati nivo vidljivosti pitanja obrazovanja na nivou politi~ke strukture OHR-a</li> </ul>	<p>Iako je me uentitetski Sporazum o obrazovanju od 10. maja 2000. godine nacrt za postepenu reformu i modernizaciju oblasti obrazovanja u BiH, EU je 26. aprila predlo`ila "Program za sektorski razvoj" u trajanju od 4-5 godina ~iji je cilj da se razradi strategija za modernizaciju osnovnog i op}eg srednjo{kolskog obrazovanja u BiH. Ovaj program su spremno prihvatali entitetski ministri kao i sve me unarodne organizacije i njegova realizacija je zapo~eti ovog ljeta.</p> <p>UNHCR i dalje ula`e napore u ovoj oblasti na pronala`enju prakti~nih rje{anja kako bi se osiguralo da djeca povratnika imaju pristup obrazovanju.</p> <p>Bi}e raliziran u jesen 2001. godine bud}i da neke mjere iz Me uentitetskog sporazuma trebaju biti provedene od septembra 2001. godine.</p> <p>Nastavnici koji su pripadnici manjina: prema raspolo`ivim podacima trenutno samo 3% nastavnika u RS i na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja su pripadnici drugih konstitutivnih naroda; u Federaciji brojke variraju od jednog do drugog kantona; prosjek je negdje izme u 5 i 8%. Entitetski ministri trebaju podnijeti izvjeftaj OHR-u u augustu 2001. godine o koracima koje su poduzeli kako bi integrirali nastavnike iz svih konstitutivnih naroda po isklju~ivo stru~nim principima, naro~ito u podru~jima povratka.</p> <p>Vidljivosti: proces je u toku; rezultati je biti o~igledni u jesen 2001;</p>
---	--

- Izraditi savremen zakonski okvir za osnovno i srednje obrazovanje na osnovu standarda EU;
- Raditi na usvajanju modernog zakonskog okvira za visoko obrazovanje;
- Dati podr{ku modernizaciji i racionalizaciji sada{njeg sistema na osnovu Bolonjske deklaracije, koriste}i prilike za regionalni razvoj koje obezbje|uje Pakt stabilnosti, kao i instrumente EU za razvoj i saradnju.

Postoje}i zakoni su uporedo prevedeni i analizirani. Sada je potrebna ekpertiza Vije}a Evrope i stru-ne konsultacije na terenu kako bi se ovaj proces nastavio do o-ekivanog zaklju-ka koji treba uslijediti krajem 2001. godine.

Skup{tina Br-ko distrikta je 27. juna 2001. godine odbila Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim {kolama u Br-ko distriktu koji je izradila Komisija za provjeru zakona iz Ureda supervizora za Br-ko. Sedmicu dana nakon toga OHR je nametnuo taj Zakon.

Proces }e biti zavr{en do kraja 2001. godine.

Izra|uje se novi zakonski okvir za visoko obrazovanje pod okriljem Koordinacionog odbora za visoko obrazovanje, a principi Bolonjske deklaracije (jedinstveni evropski prostor za visoko obrazovanje do 2010. godine) }e postepeno biti uvedeni na svim univerzitetima. Me|utim, moraju se provesti osnovne strukturalne reforme kako bi se dostigli standardi iz navedene Deklaracije. Do sada je jedino Univerzitet u Tuzli ubjedljivo oja~ao ovlasti rektora po pitanju kapaciteta strate{kog planiranja na osnovu akademskih kriterija. Pitanje trenutnog broja univerziteta koje jedna mala zemlja kao {to je BiH treba i mo`e priu{titi treba {to prije uzeti u razmatranje. Visoko obrazovanje je klju-na oblast za budu}nost BiH po{to se time mo`e zna-ajno smanjiti op}i trend me|u mladima koji `ele da napuste zemlju jer trenutno ne vide nikakve budu}nosti u svojoj vlastitoj zemlji (62% prema istra`ivanju koje je proveo UNDP).

Proces je u toku: Me|utim, ne treba o-ekivati konkretne rezultate u kratkoro-nom periodu po{to se promjena sistema obi-no veoma sporo odvija.

U martu i aprilu OSCE i OHR su vr{ili provjere na licu mjesta o nekoliko {kola koje rade prema hrvatskom planu i programu. Ovo je uslijedilo nakon prijava da biv{i zamjenik ministra obrazovanja nije ispunio dogovoren sporazum da je u-enici drugog razreda u-iti drugi alfabet po-ev od drugog polugodi{ta teku}je {kolske godine. Provjere su veoma va`ne kako bi se utvrdilo da li se postupa u skladu sa teku}im naporima koji se vr{e da se uspostave zajedni-ki elementi u razli-itim planovima i programima u BiH.

Preliminarni rezultati za 12 {kola koje je posjetio OSCE su pokazali da je jedna {kola u potpunosti ispunila sve kako je dogovorenno, pet {kola je djelimi~no ispunilo dogovorenno, a preostalih {est {kola nije. Na `lost, provjere na licu mjesta su prekinute zbog politi-kih doga|anja u Hercegovini koja su se desila u martu i aprilu.

Za vrijeme tog perioda, rad slu`benika OSCE-a za ljudska prava u ^apljini jasno pokazuje da se povratak {kolske djece u glavnu {kolu u Stocu ne odvija glatko i da integracija ne napreduje. Veoma je va`no ponovo razmotriti politiku me|unarodne zajednice nazvanu "dvije {kole od jednim krovom" kako bi se osiguralo da je to samo jedan korak ka istinskoj integraciji, a ne cilj sam po sebi, {to bi dovelo do segregacije pod jednim krovom.

Iako su se pozitivni pomaci desili u oblasti obrazovanja u proteklih nekoliko mjeseci, jasno je da se mnogo vi{e pa`nje treba posvetiti sektoru obrazovanja u BiH. OHR je, stoga, utvrdio da obrazovanje za mir i pomirenje, kako mlajih tako i starijih, treba postati dr`avni prioritet. Stoga je neophodno da postoji javna i nedvosmislena finansijska, moralna i politi-ka podr{ka doma}ih i me|unarodnih faktora u BiH za jedinstveno, multietni-ko obrazovanje i iskorjenjivanje na{iroko rasprostranjene diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti.

## 2. Reforma pravosu|a i policije

Plan aktivnosti:  
Ubrzati unutra{njie  
restruktuiranje i reformske mjere  
kako bi se pobolj{ala efikasnost  
slu`benika pravosu|a i policije u  
izvr{avanju svojih zadataka  
Mjera koju je preporu~io Upravni  
odbor:

Za{tita prava gra|ana zahtijeva pravosu|e  
koje dobro funkcionira, po{tivanje  
vladavine prava i efikasne i  
nediskriminatorske organe unutra{njih  
poslova. Slu`benici organa uprave koji su  
nadle`ni za povratak i imovinska pitanja ne  
mogu ignorisati zahtjeve manjinskih grupa  
povratnika kako bi umirili sna`na  
nacionalisti~ka osje}anja. ^ak {tavi{e, u  
slu~aju kada policija, tu`ioci i sudije  
ignori{u zlo~ine protiv manjiskih grupa,  
moraju se poduzeti disciplinske mjere kako  
bi se osiguralo da diskriminacija ne  
prevlada. Nezavisna sudska komisija (IJC)  
je uspostavljena da prati implementaciju  
reforme struktura pravosu|a, te nadzire rad  
Komisija za provjeru sudija koje imaju  
zadatak da detaljno provjeravaju rad  
aktivnih sudija i tu`ilaca, te da prate  
imenovanja sudija i tu`ilaca.

*Zakonska reforma, revizija krivi~nih zakona i krivi~nih procedura u RS i Federaciji treba da se pozabavi neprihvatljivim otezanjima u pravnom sistemu u vezi sa svakom fazom pravnog procesa (od po~etne policijske istrage, podno{enja prijave do sudskih rasprava). Neuspjeh pravnog sistema da brzo rje{ava slu~ajeve ima direktni utjecaj na pojavu nasilja u slu~ajevima povratka. To }e zahtijevati povezan i uskla|en pristup ovom pitanju I to treba biti prioritet za reformu pravosu|a. Potrebna je reforma sudskih procedura, promoviranje uspostave jednakih proceduralnih uputa za sudove, poslovnika, itd., ja~anje uloge javnog tu`ioca, smanjenje uloge i funkcije istra`nog sudije zajedno sa obukom sudija, tu`ilaca i pravnika kroz Vije}e Evrope, Lokalni odbor za usavr{avanje i IJC;*

*OHR-AFD je izradio nacrt zakona o krivi~nom postupku koji bi se trebao donijeti na dr`avnom i entitetskom nivou do kraja 2001. godine. Nacrt je poslan me|unarodnim organizacijama, a kada se prevede odmah }e biti poslan i doma}im organizacijama. Unutar Ministarstva civilnih poslova i komunikacija uspostavljena je radna grupa koju ~ine predstavnici dr`avnih i entitetskih ministarstava, OHR-a, Vije}e Evrope i drugih organizacija. Ta radna grupa }e razraditi principe reforme krivi~nog postupka i nacrta zakona na dr`avnom nivou koji }e biti ugra|eni i u izmjene i dopune zakona na drugim nivoima. U ovom momentu, zakon o krivi~nom postupku }e:*

- Smanjiti ulogu istra`nog sudije;
- Ukinuti ulogu privatnog tu`ioca;
- Dati javnom tu`iocu vi{e kontrole nad istra`nim procesom;
- Poticati ve}u koncentraciju rasprava;
- Zahtijevati da apelacioni sud kona~no odlu~uje o `albama;
- Sadr`avati bolje odredbe o za{titi svjedoka.

*Predvi|aju}i tok provedbe ovog zakona, IJC je po~eo raditi na po~etnim fazama izrade sveobuhvatnog programa za obuku sudija i tu`ilaca. U taj program su uklju~ene i druge organizacije, kao {to su UNMIBH, US DOJ i OHR-AFD.*

*OHR i UNMIBH i dalje vr{e konsultacije sa Ministarstvom unutra{njih poslova Federacije u vezi sa revizijom Zakona o unutra{njim poslovima Federacije.*

*Ministrastvo je tra`ilo da se proces revizije ubrza, ali postoje razli~ita mi{ljenja u vezi sa odredbama koje se odnose na ovlasti policijskog komesara. Ta razli~ita mi{ljenja su onemogu}ila ozbiljnu raspravu o poja~avanju odredbi o disciplinskoj odgovornosti i izmjenama odredbi o zapo{ljavanju novih su`benika. Jo{ nije zapo~ela rasprava o reviziji Zakona o unutra{njim poslovima RS.*

<p><b>Imaju}i u vidu zaklju~ke i preporuke sadr`ane u kona~nom tematskom izvje{taju JSAP-a, ubrzati reformu sudskog sistema i krivi~nog i gra anskog postupka kroz aktivnosti IJC-a, sa posebnom pa`njom posve}enom pobolj{anju rada sudija i tu`ilaca, smanjenju ka{njenja i neefikasnosti sudskog sistema, te unapre enu reforme krivi~nog i gra anskog postupka;</b></p>	<p><b>Visoki predstavnik je u martu 2001. godine zvani~no dao mandat IJC-u da vodi i koordinira aktivnosti vezane za reformu pravosu a u BiH. Te aktivnosti obuhvataju reformu pravosu a u {irem smislu i pra}enje trenutnog procesa provjere aktivnih sudija i tu`ilaca.</b></p> <p><b>Po~ev{i sa prikupljanjem informacija o radu drugih me unarodnih organizacija u ovoj oblasti, IJC sada privodi kraju svoj strate{ki plan za narednih dvanaest mjeseci koji treba da odobri visoki predstavnik. Taj plan }e vjerovatno obuhvatiti sljede}e prioritete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pra}enje i savjetovanje komisija i vije}a po{to oni vr{e sveobuhvatne provjere aktivnih sudija i tu`ilaca, te provjeru sada{njih zakona koji reguli{u imenovanja u sudstvu i disciplinske postupke.</b></li> <li>• <b>Reforma gra anskog postupka i obuka;</b></li> <li>• <b>Reforma zakona o provedbi presuda u gra anskom postupku i obuka;</b></li> <li>• <b>Reforma sudske administracije i uprave;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Obuka o krivi~nom postupku</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b>Za sada su svi ovi projekti u po~etnim fazama. Me utim, IJC je uspostavio izvrsne odnose sa drugim organizacijama sa kojima }e sara ivati na ovim projektima, kao i sa resornim ministarstvima i drugim lokalnim organizacijama.</b></p>
<p><b>Uspostaviti institute za obuku koji }e, izme u ostalog, obezbijediti prakti~nu obuku za budu}e i aktivne sudije i tu`ioce, te sveobuhatno i kontinuirano pravno obrazovanje za pravnike. Sa stanovi{ta ljudskih prava, instituti za obuku trebaju obezbijediti obuku u sudskoj administraciji i vo enu slu~ajeva kako bi se pobolj{ala ekonomi~nost pravosu a i smanjila odlaganja i neefikasnost u pravosudnom sistemu.</b></p>	<p><b>Izra en je nacrt zakona prema kojem se trebaju uspostaviti instituti za obuku slu`benika u pravosu u u oba entiteta. O~ekuje se da }e Narodna skup{tina RS i Parlament Federacije usvojiti taj zakon do kraja 2001. godine. IJC }e pomo}i u uspostavi institucija i izradi plana i programa instituta za obuku kako bi se osigurala odr`ivost i zadovoljavanje potreba sudija i tu`ilaca u BiH.</b></p>

<p><u><b>Plan aktivnosti:</b></u></p> <p><u><b>Reforma policijskih institucija</b></u></p> <p><u><b>Mjera koju je preporučio Upravni odbor:</b></u></p>	<p><b>UNMIBH/IPTF i dalje insistiraju na strukturnim reformama policijskih institucija, posebno u svjetlu hitne potrebe da se policijski zvaničnici izoliraju od političkih pritisaka.</b></p>
<p><b>Promovirati depolitizranje policije</b> davanjem podrške uspostavi funkcije policijskog komesara unutar svakog ministarstva unutrašnjih poslova;</p>	<p>UNMIBH je vratio kontinuirane napore sa ciljem uspostave funkcije policijskog komesara / načelnika u cijeloj BiH. <b>Privremeni načelnik policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije je imenovan 20. marta 2001. godine. Privremeni načelnik policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS je imenovan 18. juna 2001. godine.</b></p>
<p><b>Insistirati kod domaćih policijskih organa da ujedine policijske uprave koje su podijeljene po principu nacionalne pripadnosti;</b></p>	<p>Nakon nekoliko mjeseci odlaganja i pritisaka od strane UNMIBH-a, vlasti Federacije su završile ujedinjenje zatvora u istočnom i zapadnom Mostaru u julu 2001. godine. Zatvorenici su sada smješteni u jednu zgradu u zapadnom Mostaru, a božnjačko i hrvatsko osoblje je izmiješano.</p>
<p><b>Insistirati kod domaćih organa vlasti da poboljšaju i pojačaju mehanizme unutrašnje kontrole;</b></p>	<p>UNMIBH je započeo procjenu strukturne i funkcionalne prihvatljivosti internih disciplinskih postupaka u policijskim upravama. Podaci i statistike o disciplinskim postupcima koji su prikupljeni u svim kantonima i stanicama javne bezbjednosti se analiziraju sa ciljem da se daju preporuke za jačanje i poboljšanje sadašnjeg sistema.</p>

**Insistirati kod lokalnih organa vlasti da izvr{e reformu procedura privo|enja i pritvaranja, te pretresnog postupka.**

**Federalni projekat o procedurama privo|enja i pritvaranja se privodi kraju. Zajedni~ka radna grupa UNMIBH-a i Ministarstva unutra{njih poslova Federacije je izradila model vo|enja evidencije o li{avanju slobode u skladu sa evropskim standardima. Jedinstvene procedure i evidencije o li{avanju slobode su usvojene od strane Ministarstva unutra{njih poslova Federacije u februaru 2001. godine, kao i svih 10 kantonalnih ministarstava unutra{njih poslova u maju 2001. godine.**

**Od 1. juna 2001. godine u svim policijskim stanicama Federacije su uvedeni registri sa standardnim evidencijama o li{avanju slobode.**

U februaru 2001. godine, komesar IPTF-a je Ministarstvu unutra{njih poslova RS poslao izvje{taj sa rezultatima mikro-revizije koju je IPTF proveo u 105 policijskih stanica i preporukama da organi vlasti RS u saradnji sa UNMIBH izrade i provedu jedinstven mehanizam vo|enja evidencije o privo|enu i pritvaranju. Radna grupa UNMIBH-a i Ministarstva unutra{njih poslova RS se slo`ila sa modelom vo|enja evidencije o li{avanju slobode. U junu 2001. godine, modeli evidencije su testirani u 12 odabralih policijskih stanica u RS. Nakon testova, Radna grupa treba zavr{iti izradu materijala o li{avanju slobode. O~ekuje se da nove procedure o li{avanju slobode trebaju biti provedene u cijeloj RS do septembra 2001. godine.

Analiza pretresnih postupaka koju provodi UNMIBH u RS i Federaciji jo{ uvijek traje. Cilj toga je ugradnja sigurnosnih mehanizama u sistem kako bi se sprije~ila zloupotreba sistema od strane organa unutra{njih poslova.

<p>Nastaviti rad sa zvani~nicima doma}e policije u Federaciji i RS kako bi se reformirale i pobolj{ale procedure privo enja i pritvaranja.</p>	<p>UNMIBH i dalje prati provedbu novih procedura o li{avanju slobode u Federaciji. Vidi supra za projekat u RS.</p>
--	---

<p><u>Plan aktivnosti:</u>  <u>Pobolj{ati obuku</u>  <u>Mjera koju je preporu~io</u>  <u>Upravni odbor:</u></p>	<p>Zbog nezadovoljavaju}eg rada agencija unutar sistema krivi~nog pravosu a, veoma je va`na intenzivna obuka u svim aspektima rada u pravosu u, a posebno u istra`nim aktivnostima. Iako je me unarodna zajednica uvidjela tu potrebu, jo{ nisu obezbije ena dovoljna sredstva.</p>
<p><b>Pravosudna administracija.</b>  <b>Sa stanovi{ta ljudskih prava, instituti za obuku slu`benika u pravosu u trebaju obezbijediti obuku u pravosudnoj administraciji i vo enu slu~ajeva kako bi se pobolj{ala ekonomi~nost pravosu a i smanjila odlaganja i neefikasnost u pravosudnom sistemu;</b></p>	<p>Ura en je nacrt zakona o institutima za obuku slu`benika u pravosu u i postoje sve indikacije da }e taj zakon biti done{en krajem godine. The IJC }e, tako er, nastojati da osigura uvo enje tehnika vo enja slu~ajeva, koliko je to mogu}e, u reforme svih proceduralnih zakona, kao i druge izmjene u proceduri kako bi se sudske proces u~inio efikasnijim. IJC o~ekuje da }e poduzeti i dodatne inicijative za reformu sudske administracije uop}e.</p>

**Seminari /obuka za sudije, tu`ioce i policiju.**  
**Me|unarodna zajednica treba podr`ati i stimulisati inicijative Vije}a Evrope, Lokalnog odbora za usavr{avanje, UNMIBH i Nezavisne sudske komisije. Obrazovni seminari trebaju da posvete posebnu pa`nju pitanju istraga i postupaka koji se odnose na povratak.**

**U vezi s obukom o ljudskim pravima za ~lanove pravosu|a, Vije}e Evrope je u julu 2000. godine pokrenulo sveobuhvatan trogodi{nji program obuke prema standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima i evropskim pravnim standardima. Sjednjene Ameri~ke Dr`ave su obezbijedile sredstva za jednu godinu. U periodu izme|u septembra 2000. godine i jula 2001. godine, vi{e od 250 sudija i tu`ilaca je poha|alo sedmi~ne prakti~ne kurseve o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u pravnom sistemu BiH. Nekoliko odabralih u~esnika }e poha|ati posebnu obuku u novembru 2001. godine o vo|enju kurseva za obuku. Uprkos ~injenici da je Evropska konvencija o ljudskim pravima dio doma}eg zakonodavstva od decembra 1995. godine, ve}ina sudija nije upoznata ni sa su{tinom Konvencije niti njenim statusom u dr`avi. Ukoliko se obezbijede sredstva, sve sudije i tu`oci }e od po~etka 2002. godine imati posebnu obuku o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Pored tih kurseva, radi se na najva`nijim materijalima i komentarima Evropske konvencije, a sa sudijama je pokrenut dijalog, koji je u toku, u vezi sa Evropskom konvencijom. Va`an element ovog programa je ja~anje funkcionalnosti i nezavisnosti sudsva kroz razvoj doma}ih potencijala.**

U skladu sa Rimskim sporazumom iz 1996. godine ('*Rules of the Road*'), koji su potpisale potpisnice mirovnog sporazuma iz Dayton-a odnosno Pariza, predstavnici BiH entiteta slo`ili su se da sve slu~ajeve ljudi osumnji~enih za ratne zlo~ine predaju Me|unarodnom krivi~nom tribunalu za biv{u Jugoslaviju (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY*), prije no {to ih doma}i organi uhapse. O~igledno je da postoji potreba za obukom osobito kada je u pitanju prikupljanje informacija i dokaza. Na primjer, mnogi od proslije|enih slu~ajeva, za koje je Tribunal rekao da nema dovoljno dokaza ili pak da dokazi nisu relevantni da bi slu~aj mogao do}i pred sud, mogli su biti odobreni od strane Tribunalala da je bilo obuke u tom smislu. Va`no je imati na umu da se takvi slu~ajevi mogu ponovo prosljediti Tribunalu ukoliko se prikupe dodatni dokazi. Upravo da bi odgovorili na pomenute potrebe, Me|unarodni tribunal (jedinica za "pravila puta"), Koalicija za me|unarodno pravo i ABA/CEELI u martu 2001. proveli su obuku u Sarajevu i Banja Luci, sa namjerom da u ovoj godini ponove i pro{ire tu obuku u BiH. Obuka je prilago|ena sudijama, odvjetnicima i tu`iocima, i sponzorirala ju je holandska vlada.

### **3. Razvoj potencijala doma}ih institucija za ljudska prava i nevladinih organizacija**

<p><u><b>Plan mjera:</b></u></p> <p><u><b>Osigurati zakonsku i finansijsku reformu u vezi sa institucijama za ljudska prava</b></u></p> <p><u><b>Mjere koje je preporu~io Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira:</b></u></p>	<p>Na snazi su zakoni koji reguliraju rad tri institucije ombudsmena u BiH, na dr`avnom i na entitetskom nivou. Tako er, na snazi su sporazumi koji se odnose na budu}nost (do 31. decembra 2003.) institucija ustanovljenih u skladu sa Aneksima 6 i 7 Daytonskog mirovnog sporazuma (Ombudsmen BiH, Dom i CRPC). Ove institucije imaju obezbije ena sredstva za obavljanje zadataka iz njihovog mandata, iako je to ~esto bilo nesigurno. Me utim, s ciljem izgradnje odr`ive doma}e strukture koja }e mo}i ispuniti zahtjeve koji se stavljam pred ove institucije, treba raditi na nekoliko razli~itih oblasti: zakonski okvir koji ure uje spajanje Ustavnog suda sa Domom za ljudska prava te izgradnja potencijala te nove institucije – Venecijanska komisija je u junu 2001. pripremila nacrt zakona; poja{njenje polo`aja zastupnika (“agenata”) BiH pred Domom za ljudska prava i me unarodnim tijelima – nacrt zakona koji je pripremljen na dr`avnom nivou ostavio otvoreno pitanje dr`avnih zastupnika; pra}enje ponovnog imenovanja entitetskih ombudsmena; osigurati odr`ivost institucija (tj. dr`avno financiranje), {to je uvjet za prijem BiH u Vije}e Evrope i uvjet iz smjernica (<i>Roadmap</i>) Evropske unije.</p>
--	---

**Spajanje Doma za ljudska prava i Ustavnog suda, putem zakona koji treba izraditi na osnovu izvještaja koji je 2000. godine usvojila Venecijanska komisija;**

**Venecijanska komisija je zaključila da je i logično i počeljno da se sve nadležnosti Doma prenesu na Sud, kako bi se sve konane albe u slučajevima koji se odnose na ljudska prava povjerile jednom pravosudnom organu na dravnom nivou. To prenošenje ovlasti treba da se izvede u obliku "spajanja" Doma za ljudska prava i Ustavnog suda, obezbjeđujući ne samo vještoto prenošenje nadležnosti, nego i efikasno prenošenje ekspertize, iskustva, proceduralnih i drugih potencijala i resursa. Predstavnici OSCE-a, Vijeća Evrope, OHR-a te Doma za ljudska prava i Ustavnog suda pačljivo razmatraju:**

- Materijalna pravna pitanja, naime, pitanje da li Ustavni sud BiH i Ustav BiH i njegov Poslovnik pružaju istu zaštitu ljudskim pravima kao što to omogućuje Dom za ljudska prava, prema Aneksu 6. Daytonskog sporazuma;
- Metode rada dvije institucije, te njihovi ljudski i finansijski resursi;
- Eventualni raspored za prenošenje nadležnosti, kombiniranje metoda rada i spajanje ljudskih i finansijskih resursa.

Nacrt zakona je pripremljen (juni 2001.). Sastanci sa organima vlasti planirani su za septembar ove godine.

Postoje dva glavna pristupa – bilo putem zakonodavnog procesa, ili putem amandmana na Ustav. Od institucija se očekuju zvanični komentari.

<p><b>Promovirati saradnju između zastupnika (agenata) i državnih vlasti putem adekvatnog financiranja, političke podrške i održivog uključivanja zastupnika integracije u vladajuće strukture BiH;</b></p>	<p>^ini se da je financiranje Ureda zastupnika FBiH odgovarajuće, iako je zbog nivoa plata u Federaciji određeni broj osoblja prešao da radi u pravosuđu.</p> <p>Ured zastupnika RS nema adekvatnu podršku, što utiče na njegovu uinkovitost te dovodi u pitanje implementaciju. Ovo se odnosi na kačenje isplate plata i neplaćanje troškova ureda.</p> <p>Status zastupnika BiH još uvijek nije riješen. Rad zastupnika BiH uglavnom se zasniva na dobrovljnog angažmanu (iako zastupnici dobijaju naknadu za svoj posao), iako Vijeće ministara priprema nacrt zakona o ovom pitanju kako bi se regulirao status zastupnika pred Evropskom sudom za ljudska prava.</p>
<p><b>Osigurati adekvatna sredstava na državnom nivou za institucije iz Aneksa 6. i 7., najmanje po 600.000 KM po instituciji, za Ombudsmena BiH, Dom za ljudska prava i CRPC, prema zahtjevu iz dokumenata Vijeće Evrope i smjernica EU;</b></p>	<p>^ini se da su sredstva koja su trenutno predviđena u budžetu BiH neodgovarajuća. Nedavno je viši zamjenik visokog predstavnika, ambasador Sonn, poslao pismo predsjedavajućem Vijeću ministara tražeći da se obezbijede dodatna sredstva za ove institucije, u skladu sa zahtjevom za 600.000 KM po instituciji, što je sniženo na 400.000 KM za Ombudsmena i po 100.000 KM za CRPC i za Dom.</p>

**Osigurati adekvatno osoblje za institucije iz Aneksa 6. i 7., a osobito osigurati poziciju arhivara Doma za ljudska prava;**

Izgleda da je problem novog arhivara Doma za ljudska prava riješen. Holandska vlada ponudila je dodatno osoblje za Doma za ljudska prava, koje je pomoglo Domu u radu na služajevima. Također, započevanje određenog broja administrativnog osoblja na pola radnog vremena poboljšalo je efikasnost rada Doma.

<p><b>Osigurati adekvatno financiranje ombudsmenskih institucija u entitetima, tako {to }e se bud`et za institucije integrirati u entitetske bud`ete za 2001. godinu; prihvati potrebnu minimalnu strukturu ovih institucija u memorandumu o razumijevanju sa OSCE-om;</b></p>	<p><b>Kako bi se institucije ombudsmena u entitetima pripremile za prelazak u ruke doma}ih organa, OSCE provodi aktivnosti na zaklju~enu memoranduma o razumijevanju sa vladama RS i Federacije o tranziciji entitetskih ombudsmena i njihovom bud`etu. Koordinirati prikupljanje sredstava za institucije s ciljem raspore ivanja sredstava za najhitnije potrebe: ombudsmenima oba entiteta treba}e financijska pomo} me unarodne zajednice barem do 2006. Neophodna je biti pomo} u prikupljanju sredstava te lobiranje za pomo} drugih ~lanica me unarodne zajednice. Stalni kontakti sa zemljama donatorima u vezi sa radom i potrebama entitetskih ombudsmena. Osobito, te`iti ka dugoro~nijem anga`manu donatora, do 2006. godine. Uspostaviti kontakt sa Vije}em Evrope, OSCE/ODIHR, misijama OSCE-a u regiji i drugim ombudsmenskim institucijama s ciljem iznala`enja odgovaraju}ih za ombudsmenske institucije u entitetima. Po`eljni oblik pomo}i sastoja}e se od posjeta eksperata u trajanju od jedne sedmice do tri mjeseca, s ciljem svakodnevnog savjetovanja ombudsmena. Sredstva bi se mogla obezbijediti putem projekta Pakta stabilnosti koji se odnosi na doma}e institucije za za{titu ljudskih prava, uklju~uju}i i ombudsmenske institucije.</b></p>
--	---

<p><b>Podr`ati ponovno imenovanje trenutnog ombudsmena RS te imenovanje kvalificiranih kandidata u Federaciji;</b></p>	<p>Kako bi se institucije ombudsmena u entitetima pripremile za prelazak u ruke doma}ih organa, OSCE prati proces imenovanja novih ombudsmena. Izra uje se i prati strategija imenovanja kvalificiranih kandidata. Imenovanje kandidata obavi}e se u septembru. U toku su razgovori sa obje ove institucije i entetskim vladama.</p>
<p><b>Osigurati prijevod i objavljivanje Op{teg okvirnog Sporazuma za mir (Dayton) u Slu`benim listovima BiH, osobito u vezi sa Sporazumom o ljudskim pravima (Aneks 6.) i statusom me unarodnih instrumenata za za{titu ljudskih prava u BiH (Aneks 4).</b></p>	<p>OHR je zamolio Ministarstvo vanjskih poslova da preuzeme odgovornost za ovu obavezu iz Dayton. Ministarstvo je prikupilo nekoliko verzija prijevoda i sada je u toku ustanavljanje zvani~nog prijevoda na sve zvani~ne jezike.</p>

Plan mjera:  
Unaprijediti poticanje  
odluka Doma za ljudska  
prava i izvještaja  
ombudsmena BiH i entiteta  
Mjere koje je preporučio  
Upravni odbor Vijeća za  
implementaciju mira:

U prvoj polovini 2001. godine došlo je do daljeg porasta stope provedbe odluka Doma za ljudska prava i institucija ombudsmena u BiH. Međutim, stopa još uvijek nije dosegla 90%, što je stopa provođenja odluka Evropskog suda za ljudska prava. U uspjehu provedbe ovih odluka sudjelovale su međunarodne organizacije, kao i zastupnici vlada pred institucijama iz Aneksa 6. Iako je ove godine postignut napredak, nije došlo do provedbe tri važeće odluke i izvještaja; riječ je o odlukama u slučaju oca Matanovića, slučaju mostarske ulice Liska, i slučaju đamija u Banja Luci.

<p><b>Posti}i stope provedbe od preko 90% kako za odluke Doma za ljudska prava tako i za Ombudsmena BiH, izme u ostalog, putem aktivnog pra}jenja procesa provedbe od strane OHR-a i OSCE-a, zajedno sa zastupnicima tri vlade, te putem redovnih kontakata i sastanaka sa zastupnicima;</b></p>	<p>Stopa provedbe porasla je sa 10% u 1999. na trenutnih 73%, za obje institucije. Provedba odluka Doma porasla je na 75% dok je provedba slu~ajeva ombudsmena porasla na 69%. Ovo je u velikoj mjeri rezultat saradnje sa zastupnicima. Organi vlasti Republike Srpske i dalje sprje~avaju provedbu klju~nih odluka Doma za ljudska prava, osobito u vezi sa umje{ano{}u zvani~nih organa u slu~ajeve nestalih osoba. Uprkos velikom pritisku iz UNMIBH-a i OHR-a, organivlasti RS nisu izvr{ili punu istragu o nestanku oca Tomislava Matanovi}a, kako se zahtijeva u odluci Doma iz 1997. godine.</p>
<p><b>Nastaviti pomo} koju pru`aju druge me unarodne organizacije u procesu provedbe, osobito UNMIBH i IJC.</b></p>	<p><b>Pomo} se nastavila.</b> Na primjer, u slu~aju Matanovic UNMIBH je proveo istragu i aktivno uklju~io organe vlasti RS, {to je rezultiralo prvim pozitivnim koracima u provedbi ove odluke od 1997. U maju 2001., UNMIBH je oduzeo odobrenje za rad trojici policajaca RS koji su bili umije{ani u ovaj slu~aj nestanka. U slu~aju Hermas, IJC }e zajedno sa federalnim tu`ila{tvom poduzeti korake da se obezbijedi provedba. Organizacije sa sjedi{tem u Mostaru i dalje prate slu~aj iz ulice Liska.</p>

<p><b>Plan mjera:</b></p> <p><b><u>Uklju~iti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u imovinska pitanja</u></b></p> <p><b><u>Mjere koje je preporu~io Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira:</u></b></p>	<p><b>BiH Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ustanovljeno je u aprilu 2000., nakon ~ega je preuzeo neke od tada{njih nadle`nosti BiH Ministarstva za civilne poslove i komunikacije. Osim imigracije, azila i ljudskih prava, ovo ministarstvo je odgovorno za aktivnosti na povratku u zemlju gra ana BiH koji su postali izbjeglice u inostranstvu te za koordinaciju me uentitetskih aktivnosti vezanih za povratak (u skladu sa Zakonom o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u okviru BiH, objavljenim u decembru 1999.). K tomu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice od pomo}i je i pri ponovnoj registraciji raseljenih osoba.</b></p>
<p><b>Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice treba da predsjedava sastancima o provedbi imovinskih zakona sa me unarodnom zajednicom i entitetskim ministarstvima koja su odgovorna za provedbu;</b></p>	<p><b>U skladu sa konceptom odgovornosti, poduzimaju se koraci ka uspostavljanju funkcionalnih odnosa izme u organizacija za provedbu imovinskih zakona (PLIP) i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Ministarstvo }e preuzeti punu odgovornost za koordinaciju provedbe imovinskih zakona za i razmjenu informacija. U prelaznom periodu, organizacije u okviru PLIP-a obavje{tavaju Ministarstvo o svim relevantnim informacijama i pitanjima.</b></p>

**U toku 2001. treba oja~ati ulogu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa povratkom. Ovo Ministarstvo mo`e igrati va`nu ulogu u omogu}avanju ramjene informacija o povratku raseljenih lica i provedbi imovinskih zakona izme|u entiteta.**

**Razgovara}e se i o protokolu o prioritetima u oblasti 2001. u oblasti povratka i obnove izme|u OHR-a, UNHCR-a, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i entitetskih ministarstava.**

**Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pomoglo je organizacijama u okviru PLIP-a da izrade nacrt projekta za omogu}avanje razmjene informacija o povratku raseljenih lica i provedbi imovinskih zakona izme|u i u okviru entiteta.**

**U prolje}e 2001. postignut je dogovor protokolu o prioritetima u oblasti 2001. u oblasti povratka i obnove izme|u OHR-a, UNHCR-a, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i entitetskih ministarstava; njegov cilj je raspodjela sredstava za oblasti prioritetnog povratka.**

**Me|utim, bez obzira na stalnu saradnju i komunikacije izme|u me|unarodne zajednice, Ministarstva, i entitetskih ministarstava, jo{ uvijek nije do{lo do realizacije ovog projekta. U pozitivnom smislu, u julu 2001., Pakt stabilnosti je najavio da `eli financijski pomo}i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, prepoznav{i njegovu potencijalno klju~nu ulogu i fundamentalna pitanja u njegovom mandatu (kao {to je odr`ivi povratak i jednak pristup osnovnim ljudskim pravima.).**

<p><u>Plan mjera:</u></p> <p><u>Stvaranje `ivog gra anskog dru{tva</u></p> <p><u>Mjere koje je preporu~io Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira:</u></p>	<p>Jako i `ivo gra ansko dru{tvo klju~ni je preduvjet za odgovornost i transparentnost u zemlji. Nadalje, ja~anje i podr{ka nevladinim organizacijama i gra anskom dru{tvu putem zakonodavne reforme, politi~kih intervencija, edukacije, od klju~ne je va`nosti za stabilnost, prosperitet, vitalnost i demokratiju u BiH.</p>
<p>Unapre enje anga`mana lokalnih centara za pravnu pomo} (koje trenutno poma`e UNHCR) i doma}ih nevladinih organizacija u svim aktivnostima na pra}enju i reformi, kako bi te institucije postale dugoro~no odr`ive. Treba obezbijediti edukaciju i financijsku pomo}.</p>	<p>UNHCR-ova Mre`a pravne pomo}i i informativnih centara i dalje je glavna institucija za pravnu pomo} u BiH, koja u prvi{ mjeseci pomogla 52.000 korisnika. UNHCR je oja~ao ovu Mre`u tako {to je standardizirao administrativne procedure i stavio naglasak na razmjenu informacija, najbolje prakse te raspodjelu samih slu~ajeva u okviru Mre`e. Stalna pravna obuka i izgradnja potencijala rezultirala je identificiranjem ekspertnih podgrupa, koje se u ime Mre`e fokusiraju na konkretna pitanja i projekte. S ciljem dugoro~ne odr`ivosti, ustanovljena je Grupa za implementaciju, koja aktivno radi na uskla ivanju Mre`e i izradi dugoro~nih strategija.</p>

Potajni dono{enje Zakona o udru`enjima i fondacijama BiH i dva sli~na zakona u Federaciji i RS.

Zakonodavni proces jo{ uvijek veoma mnogo zavisi od lokalnih parlamenata;

Nacrt dr`avnog Zakona o udru`enjima i fondacijama usvojen je od strane Vije}a ministara i upu}en dr`avnom Parlamentu. Zastupni~ki dom je ovaj nacrt usvojio 13. aprila. Me|utim, bit }e potrebno da Dom naroda usvoji ovaj nacrt prije nego se Zakon o udru`enjima i fondacijama kona~no donese na dr`avnom nivou. Pored toga, Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija je uspostavilo radnu grupu za podzakonske akte koji bi olak{ali implementaciju ovog zakona. O~ekuje se da }e ovi podzakonski akti biti usvojeni prije zakona. U RS-u, o nacrtu Zakona o udru`enjima i fondacijama pregovaralo se sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave kako bi se isti uskladio sa standardima Vije}a Evrope i me|unarodnim standardima te odlukom o jezicima ustavnog suda BiH. Vlada RS je usvojila ovaj nacrt i uputila ga Narodnoj skup{tini Republike Srpske (NSRS). Zakon }e u prvom ~itanju biti prezentiran NSRS 24. jula. [to se ti~e Zakona o udru`enjima i fondacijama Federacije, tokom mjeseca marta je odr`ano nekoliko sastanaka sa federalnim Ministarstvom pravde i Ministarstvom za socijalna pitanja, raseljena lica i izbjeglice kako bi se ovaj nacrt uskladio sa me|unarodnim standardima. Ovaj nacrt bi Ministarstvo pravde trebalo finalizirati do kraja juna i poslati Vladi Federacije.

<p><b>Nadzirati zakone op}enitog pravnog okvira</b> od kojih se ne o~ekuje da }e obuhvatiti sve pravne probleme i ograni~enja sa kojima se suo~avaju NV0-i. Ovo se naro~ito odnosi na finansijske aspekte, kao {to su oporezivanje i carine, koji imaju veliki uticaj na odr`ivost nevladinih organizacija u BiH.</p>	<p><b>Nadziranje situacije u vezi sa zakonima koji ure uju finansijske aspekte koji se odnose na rad NV0-a se nastavlja.</b> Uz to, Grupa za koordiniranje civilnog dru{tva (CSCG) je odlu~ila da anga`ira ekspertnu grupu koja }e analizirati zakone u ovoj oblasti. Ova ekspertna grupa treba da ustanovi glavne probleme u postoje}im zakonima, te u novim nacrtima koji su dio op}ih poreskih reformi u BiH.</p>
---	--

<p><b>Plan djelovanja:</b> <b>Izvr{iti pritisak na lokalne organe vlasti kako bi se efikasno borili protiv trgovine ljudima</b></p> <p><b>Aktivnosti koje je preporu~io Upravni odbor:</b></p>	<p><b>Lokalnim organima vlasti</b> data je primarna odgovornost za djelovanje u vezi sa problemom trgovine ljudima. Vije}e ministara zadu`ilo je Ministarstvo za evropske integracije i Pakt stabilnosti da preuzmu vodstvo te da se pobrinu da BiH ima dr`avni plan djelovanja za borbu protiv trgovine ljudima. Osnovni problem je ~injenica da lokalni organi vlasti nisu osnovali prihvati{ta za `rtve ove trgovine, oslanjaju}i se umjesto toga na projekat repatrijacije UNMIBH-a/IOM-a. ^injenica da se `rtve tako brzo repatriiraju je me utim zakomplificirala ili sprije~ila krivi~no gonjenje trgovaca ljudima, budu}i da `rtve nisu u stanju da svjedo~e tokom su enja. ^esto, lokalna policija ili sudski zvani~nici komplificiraju krivi~no gonjenje tako {to ne postavljaju prioritetnim redom slu~ajeve trgovine ljudima.</p>
--	---

Izvr{iti pritisak na lokalne organe vlasti da otvore prihvatili{ta te obezbijede za{titu za `rtve, tako da bi one mogle svjedo~iti protiv trgovaca ljudima; izvr{iti pritisak na lokalne organe vlasti da poku{aju na}i finansijska sredstva za takva prihvatili{ta;

**U aprilu 2001.god., UNMIBH se sastao sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) kojom prilikom je MLJPI preuzeo obavezu usmenim putem da }e MLJPI preuzeti izvjesnu odgovornost za rad prihvatili{ta koje vodi IOM. Uz pomo} UNMIBH-a i IOM-a, MLJPI je pripremilo nacrt prijedloga projekta kako bi preuzeo operativnu i finansijsku odgovornost za ova prihvatili{ta.**

**Radna grupa za pitanja trgovine ljudima je podijeljena u 3 podgrupe kako bi efikasnije rje{avala pitanja iz razli~itih oblasti: zakonodavne reforme, unapre|enje znanja i za{tita (na primjer, potpora prihvatili{ta).**

**Podgrupa za zakonodavnu reformu razmatra zakone i radi na uskla|ivanju osam zakonodavnih pitanja, {to uklju~uje aktivnosti svih relevantnih organa vlasti uklju~enih u borbu protiv trgovine ljudima. Mandat podgrupe za za{titu uklju~uje obezbije|ivanje za{tite i prihvatili{ta za `rtve trgovine ljudima. Nastavlja se i rad na prvom nacrtu Plana djelovanja koji se odnosi na zakonske mjere koje su zna~ajne za borbu protiv trgovine ljudima. OHR je prezentirao projekat privremenih prihvatili{ta potencijalnim donatorima, koji }e, ukoliko bude odobren, osigurati tro{kove za smje{taj `rtava ove trgovine koje 2 mjeseca ~ekaju da budu vra}ene u zemlju iz koje dolaze.**

Izvr{iti pritisak na lokalne organe vlasti da ubrzaju krivi~ne postupke u slu~ajevima trgovine ljudima..

Izvr{iti pritisak na lokalne organe vlasti da sprovedu poresku i zdravstvenu inspekciju no}nih klubova kao drugi metod zatvaranja vlasnika no}nih klubova koji prisiljavaju `rtve trgovine ljudima da se bave prostitucijom. [ dodato juni 2001.god. ]

Izvr{iti pritisak na lokalne organe vlasti kako bi se osiguralo da Odjel za strance, koji je u sklopu Ministarstva unutra{njih poslova, ispravno izdaje radne vize u legalnim paso{ima kako bi se otkrile `rtve trgovine ljudima [ dodato juni 2001.god. ]

**UNMIBH je postigao uspjeh pri vr{enju pritiska na tu`ioce da izjave koje su uzete od `rtava trgovine ljudima pred istra`nim sudijom podnesu kao dokaze na su|enu. Tokom 3 su|enja najmanje, sudije su dopustile prezentiranje ovih dokaza {to je rezultiralo izricanjem presuda protiv vlasnika barova.**

**UNMIBH je izvr{io pritisak na lokalne organe vlasti u Kantonu 6 da sprovedu takve inspekcije a ova se inicijativa mora pro{iriti i na ostale kantone i centre javne bezbjednosti.**

**UNMIBH je izvr{io kontrolu 2 stanice javne bezbjednosti kako bi se osiguralo da se slijede valjane procedure. Postoje dokazi da se radne vize izdaju u la`ne paso{e te su potrebne daljnje kontrole.**

Plan djelovanja:  
Olak{ati odgovaraju}e procese ekshumacija i identifikacije  
Aktivnosti koje je preporu~io Upravni odbor:

**U avgustu 2000. godine, Me|unarodna komisija za nestale osobe (ICMP) osnovala je Institut za nestale osobe (MPI) za BiH. Institut predstavlja istinski napor da se vlada BiH integrira u dr`avnu strukturu koja predstavlja sve tri nacionalne/vjerske grupe u postizanju zajedni~kog cilja: da se razrije{i sudbina osoba koje su nestale u sukobima u BiH, bez obzira na njihovo vjersko ili nacionalno porijeklo.** 1. januara 2001.god., zajedni~ki proces ekshumacija preba~en je sa Ureda Visokog predstavnika (OHR) na Institut za nestale osobe (MPI). Tokom perioda na koji se odnosi ovaj izvje{taj, formiran je Nadzorni odbor Instituta za nestale osobe ~ija je prva sjednica sazvana u martu 2001.god. kojom je predsjedavao Jakob Finci sa 3 ~lana iz udru`enja porodica i 3 predstavnika iz Komisija za nestale osobe Federacije i RS-a (koji su predstavljali 3 glavne nacionalne grupe).

**Do danas (kraj juna 2001.god.), Me|unarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) je primio zahtjeve za tra`enje za ukupno 20.654 osobe koje su nestale tokom trajanja sukoba. Tokom proteklih {est i po godina, razja{njenja je sudbina 2347 pojedinaca. Od ovih, 296 osoba su prona|ene `ive. Jo{ 2051 nestala osoba je identificirana i njihovi posmrtni ostaci su predati njihovim porodicama. Na kraju, porodice jo{ 867 nestalih osoba su dobole izvje{taje o smrti njihovih ro|aka ali ~ekaju na posmrtne ostatke kako bi potvrdili ovu informaciju. Zna-i, porodice 17.440 nestalih osoba jo{ uvijek tra`e odgovore na svoje zahtjeve (ovi statisti~ki podaci datiraju od 2. jula 2001.god.).**

Organj vlasti moraju obezbijediti informacije o svim osobama za koje nema nikakvih odgovora u skladu sa njihovim obavezama prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, Aneks 7, član V.

Razmjena informacija se poboljšala, naročito jer su dvije entetske komisije uključene u rad ekspertnih radnih grupa koje se sastaju jednput mjesечно, ali još uvijek ima problema.

U jelu (10-14), predsjedavajući Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), James V. Kimsey i član ove Komisije, NJ.V. kraljica Noor su posjetili regije bivše Jugoslavije. Tokom ove posjete, održan je sastanak sa članovima Predsjedništva BiH i entetskim premijerima, koji su svi obezptali svoju punu podršku Institutu za nestale osobe (MPI).

Njihova politička potpora je unaprijediti legitimnost rada ove jedinstvene državne strukture.

Pored toga, ICMP je bila domaćin historijskog sastanka između entetskih premijera, entetskih ministara pravde, finansija, odbrane i unutrašnjih poslova, te predstavnika vlasti u ICMP-u (ministar vanjskih poslova, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice te predsjednika Vrhovnog suda RS). U toku razgovora, suglasili su se da daju podršku zakonima kako bi se izvršio pritisak na vlasti da otkriju lokaciju grobnica te da podrže ministra vanjskih poslova da saraduje sa ovom Komisijom na izradi sporazuma sa susjedima BiH za razmjenu informacija i nadgledanje ekshumacija. Tokom sastanka ICMP Komisije održano 26. i 27. juna, 2001. god. u Rimu, članovi Komisije su se složili da će, zbog nepostojanja inicijative na strani regionalnih vlada da se angažiraju u vašnom procesu razmjene informacija o lokaciji grobnica i nadgledanja od strane suprotnih strana, ICMP predložiti da bude organizator sastanka između ministara vanjskih poslova iz BiH, RH i SRJ (po mogućnosti u septembru 2001. god.) te da zatraži od istih da potpišu protokol za saradnju čiji bi predmet bili sukobi u periodu 1991-1995.

Upravni odbor za ljudska prava je u jelu razgovarao o pitanju uključivanja procesa ekshumacija u okvir za ocjenu domaćeg procesa krivičnog gonjenja ratnih zločina. Daljnje aktivnosti će se koordinirati sa ICMP komisijom.

<p>Organj vlasti moraju osigurati dodjelu dovoljnih finansijskih sredstava Komisijama za nestale osobe i sudovima, kako bi se nastavio međuentitetski program ekshumacija.</p>	<p><b>U maju 2001.god., sredstva su konačno uplaćena Komisijama za nestale osobe od strane njihovih Vlada, olakšavajući na taj način doznaču sredstava (za opremu) od strane ICMP Komisije. Tokom sastanka održanog između predsjedavajućeg ICMP Komisije, NJ.V. kraljice Noor, entitetskih premijera, entitetskih ministara pravde, finansija, odbrane i unutrašnjih poslova, i predstavnika vlade u ICMP-u (ministar vanjskih poslova, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice i predsjednik Vrhovnog suda RS) – vidi gornji tekst – lokalni organi vlasti su se također suglasili da daju podršku stvaranju i realizaciji stavke u godišnjim entitetskim budžetima za pitanja nestalih osoba.</b></p>
--	--

#### 4. Lični moral zvaničnika

<p><b>Plan djelovanja:</b></p> <p>Podržati procedure procjene policajaca (sveobuhvatne provjere)</p> <p><b>Aktivnosti koje je preporučio Upravni odbor:</b></p>	<p>Značaj reformiranja policije i sudstva kako bi se izgradili temelji za povećano poštivanje vladavine zakona i zaštite ljudskih prava se ne može precijeniti. Putem implementacije procedure za registraciju, privremeno ovlaštenje i davanje potvrda, UNMIBH procjenjuje podobnost zvaničnika u organima gonjenja. Pored toga, implementiranjem svoje procedure kojom se ustanavljava nepoštivanje propisa, UNMIBH identificira policajce čije ponapanje odstupa od međunarodnih standarda.</p>
---	--

Izvr{iti procjenu  
policajaca koji kr{e  
imovinske zakone;

Od 1. januara 2001.god., pribli`no 530 policijskih zvani~nika su legalizirali svoj stambeni status, ili tako {to su dobrovoljno napustili imovinu u kojoj su stanovali ili tako {to su sklopili ugovore o iznajmljivanju sa vlasnicima imovine. Svi policijski zvani~nici sa rje{enjem o privremenom stanarskom pravu bi se ubudu}e trebali provjeriti.

**Odlu~na implementacija procedura IPTF-a o registraciji i nepo{tivanju propisa o radu,** sa namjerom da se osigura da policajcima sa nepodobnom pro{lo{ju}, ili koji pokazuju neodgovaraju}e pona{anje, ne bude dozvoljeno da rade kao policajci;

UNMIBH/IPTF trenutno na privremenom osnovu ovla{}uje lokalne policajce na osnovu procjene njihovog morala i sposobnosti da funkcioniraju kao agenti za sprovo|enje zakona u skladu sa demokratskom policijskom praksom. UNMIBH radi na tome da ispunи kvote nacionalnog balansa kako se te navodi Bonsko-Petersbur{kim i RS okvirnim sporazumom.

Krajnja faza provjere i potvrde policajaca, u kojoj }e se policijski zvani~nici srednjeg i vi{eg ranga podvr}i daljinjem ispitivanju kako bi se procijenio njihov moral i profesionalna sposobnost kao policajaca, }e uskoro zapo~eti.

Ukupan broj registriranog osoblja u policiji u cijeloj BiH sada iznosi 24.351. Ova brojka uklju~uje uniformisane policajce kao i administrativno osoblje. Od 13.349 policijskog osoblja koje je registrirano u Federaciji, 66% su Bo{njaci, 29% su Hrvati, i 3% su Srbi. Od 10.001 policijskog osoblja koje je registrirano u RS, 97% su Srbi, 2,5% su Bo{njaci i 0,5% su Hrvati.

Do danas, UMIBH/IPTF je na privremenom osnovu ovlastio ukupno 10.657 osoba da vr{e policijske ovlasti u oba entiteta kao i u policijskim institucijama Dr`ave BiH i Distriktu Br~ko. U RS-u, 5.580 policajaca su ovla{}eni po privremenom osnovu da vr{e policijske ovlasti; 97% su Srbi, 2% su Bo{njaci, i manje od 1% su Hrvati. U Federaciji, 4.664 policajaca su dobili ovla{}enje na privremenom osnovu da vr{e policijske ovlasti uklju~uju}i 61% Bo{njaka, 35% Hrvata, i 3% Srba.

<p>Izvr{iti pritisak na lokalne policijske vlasti kako bi se otpo~eli interni disciplinski postupci protiv policajaca koji su dobili IPTF-ove izvje{taje o nepo{tivanju propisa.</p>	<p>UNMIBH je u procesu finaliziranja svoje nove procedure za oduzimanje ovla{jenja koja uklju~uje odredbe za automatsko iniciranje disciplinskog postupka nakon {to se od strane UNMIBH-a uru{i izvje{taj o nepo{tivanju propisa koji se ti-e bilo kojeg policajca.</p>
--	---

<p><b>Plan djelovanja:</b> Nadzirati rad, i izgraditi strukturalni okvir Federalne komisije i kantonalnih komisija i Visokih savjeta <b>Aktivnosti koje je preporu~io Upravni odbor:</b></p>	<p>Tokom 2000. godine, osnov za regulisanje i unapre enje profesionalnosti unutar pravosudnog sistema je uspostavljen dono{enjem zakona o sudskej i tu`ila~koj funkciji. Ovi zakoni su uspostavili sudska i tu`ila~ka tijela. Sudije i tu`ioci op}enito govore}i posmatraju ove zakone kao zna~ajnu mjeru pri uspostavljanju neovisnosti sudstva i tu`ila{tva pri rje{avanju njihovih vlastitih poslova. Ovi zakoni u oba entiteta daju ovla{jenje Komisijama/Savjetima da vr{e odre ene aktivnosti koje imaju uticaja na sudstvo i tu`ila{tvo. Prvo, Komisije/Savjeti vr{e provjeru kandidata za sudska ili tu`ila~ka mesta i preporu~uju organu koji vr{i imenovanje najkvalifikovanije kandidate. Drugo, ove Komisije/Savjeti su odgovorni za disciplinske postupke protiv sudija i tu`ilaca koji vr{e povrede etike. Tre}e, Komsije/Savjeti sprovode sveobuhvatnu provjeru sudija i tu`ilaca kako bi odredili njihovu podobnost za vr{enje tih funkcija. Period sveobuhvatne provjere je zapo~eo u ljeto 2000.godine i traja}e 18 mjeseci.</p>
--	--

## **Nadgledanje – pod nadzorom**

### **IJC – aktivnosti**

Komisija/Vije}a u vezi sa provjerom aktivnih sudija i tu`ilaca, kako bi se utvrdilo da li su podobni za vr{enje svojih du`nosti;

IJC trenutno nadgleda sve sjednice sudske/tu`ila~kih komisija/vije}a u oba entiteta. Komisije/vije}a se redovno sastaju, me|utim nemaju dovoljno kadrova i nedostaje im tehni~ka i administrativna podr{ka za adekvatno izvr{avanje zadataka.

Anga`ovane su na imenovanju i provjeri sudija i tu`ilaca. [to se ti~e imenovanja, IJC je 4. jula 2001. osigurao potpisivanje memoranduma o razumijevanju od strane

Komisija, Vije}a i entitetskih ministarstava pravde. Memorandum se uvodi identi~an, pojednostavljen i efikasan proces imenovanja na cjelokupnom teritoriju BiH. [to se ti~e provjere, IJC je sada u potpunosti uklju~en u neposredan rad komisija/vije}a u vezi sa procesom provjere, kako bi se ubrzao postupak smjenjivanja nepodobnih sudija/tu`ilaca.

Komisije/vije}a moraju poja~ati svoje napore u vezi sa procesom provjere kako bi se mogli posti}i kvalitetni rezultati u smjenjivanju sudija i tu`ilaca koji su nepodobni da obavljaju du`nost. IJC

poduzima sve mjere u sklopu svojih ovlasti kako bi osigurao provedbu ovog procesa. U vezi sa sveobuhvatnim procesom provjere, prioritet predstavlja prikupljanje informacija o sudijama i tu`iocima i podno{enje konkretnih pritu`bi

potkrijepljenih dokazima. Pored razvoja potencijala i obuke, za program pravosudne reforme su tako|e neophodne konkretne disciplinske mjere u slu~ajevima u kojima je jasnim dokazima i putem utvr|ene procedure pokazano da je sudija ili tu`ilac po~inio ozbiljno kr{enje osnovnih normi pona{anja. OSCE prikuplja informacije i dokumentaciju u vezi sa sudijama i tu`iocima koji su zlouprijebili povjerene funkcije, te ih proslije|uje komisijama/vije}ima u obliku formalnih `albi.

<p>Dugoro~no regulisanje profesionalizma sudija i tu`ilaca putem dono{enja propisa o imenovanjima i disciplinskim mjerama utvr enim u pravilnicima komisija/vije}a, te razvijanje ovlasti komisija/vije}a. Ove procedure su zna~ajne za dugoro~ni razvoj standarda nezavisnosti i profesionalizma u pravosudnom sistemu. Ove procedure trebaju da uzmu u obzir i standarde iz profesionalnog eti~kog kodeksa koji te tako e usvojen 2000. godine;</p>	<p>IJC promovi{e dugotrajnu strategiju, u sklopu koje su izra eni propisi za nedavno ustanovljeni standardni postupak imenovanja. IJC je izradio pravilnike koji reguli{u postupak imenovanja za entitetske komisije/vije}a i dr`avnu komisiju za imenovanje sudija. IJC tako e promovi{e usvajanje novih zakona u 2002. godini kojima bi se restruktuirao sastav komisija/vije}a i u~vrstio njihov autoritet u oblastima imenovanja i dono{enja disciplinskih mjera protiv sudija i tu`ilaca. Za takve mjere je tako e neophodno dono{enje propisa u vezi sa temeljitim eti~kim kodeksima, kvalitetna obuka, regulisanje rada sudija/tu`ilaca, kao i odgovaraju}a podr{ka vlade pro{irenoj ulozi komisija/vije}a putem finansiranja i dodjeljivanja prostorija.</p>
<p>Obezbe ivanje putem IJC-a komisijama/vije}ima pomo} u prevo enu zakona koji se odnose na sudije i tu`ioce, kako bi se pomoglo u osna`ivanju njihovih nadle`nosti u vezi sa regulisanjem rada sudija i tu`ilaca bez politi~kog upitanja, te predlo`ile mogu}e izmjene ili uvele dodatne regulativne mjere neophodne za primjenu eti~kih i profesionalnih standarda;</p>	<p>IJC trenutno dostavlja savjetodavna mi{ljenja u vezi sa tuma~enjem zakona koji reguli{u rad sudija i tu`ilaca. Pored toga, u cilju davanja smjernica po pitanjima koja se ti~u pravosu a i tu`ila{tava, IJC odr`ava redovne kontakte sa komisijama/vije}ima, ministarstvima pravde i organima vlade koji vr{e imenovanja. Nepostojanje priznatog eti~kog kodeksa i njegova striktna provedba nakon {to se on donese predstavlja glavni izvor budu}e reforme u cilju pobolj{anja profesionalnih standarda.</p>

Provjera sudija koji kr{e imovinske zakone.	IJC sara uje sa OSCE-om kako bi se identifikovale sudije i tu`oci koji kr{e imovinske zakone. OSCE putem inicijative PLIP prikuplja informacije i dokumentuje predmete, koji }e se proslijediti komisijama/vije}ima u sklopu sveobuhvatnog procesa provjere koji nadgleda IJC. Kr{enje imovinskih zakona je osnova za smjenu sudije ili tu`oca.
---	---

<p><u>Plan aktivnosti:</u></p> <p><u>Svi dr`avni slu`benici moraju po{tovati imovinske zakone u vezi sa svojim stambenim statusom</u></p> <p><u>Aktivnosti koje preporu~uje Upravni odbor:</u></p>	<p><b>Ve}a odgovornost dr`avnih slu`benika se mora promovisati unutar konteksta postoje}ih mehanizama kao {to su Pravila i propisi PIK-a i postupak visokog predstavnika za smjenjivanje.</b></p>
<p><b>Smjenjivanje du`nosnika koji vr{e stalnu opstrukciju putem PIK-a ili ovlasti visokog predstavnika;</b></p>	<p><b>PIK je 6. juna 2001. Godine smjenio biha}kog ministra kulture i obrazovanja Izoldu Osmanagi} zbog nepo{tivanja imovinskih zakona. Ona je koristila tu u imovinu, te se nije iselila iz iste nakon roka koji joj je dat.</b></p>
<p><b>Usvajanje nacrta zakona kojim se suspenduju zvani~nici zbog vr{enja opstrukcije u vezi sa implementacijom imovinskih zakona;</b></p>	<p><b>Ovo se ne smatra prioritetom. Pojedinci se mogu smjeniti zbog opstruiranja imovinskih zakona putem pozivanja na Pravila i propise PIK-a ili odluke visokog predstavnika, do ~ega i dolazi u praksi.</b></p>

<p><b>Krivi~no gonjenje i ka`njavanje zvani~nika koji kr{e zakone ili opstruiraju njihovu implementaciju.</b></p>	<p>Me unarodna zajednica nastavlja raditi sa javnim tu`iocima kako bi osigurala krivi~no gonjenje zvani~nika koji kr{e imovinske zakone. Nedavni primjer za to je op{tina Bratunac, gdje su na~elnik i {ef odjela za urbanizam bili optu`eni za nezakonitu dodjelu zemlji{ta i smjenjeni odlukom visokog predstavnika od 1. juna.</p>
---	---

## 5. Po{tivanje obaveza BiH koje proisti~u iz me|unarodnih sporazuma

Plan aktivnosti:  
Osigurati da nadle`ni organi  
u BiH sara|uju sa  
Me|unarodnim krivi~nim  
tribunalom za podru~je biv{e  
Jugoslavije (ICTY)  
Aktivnosti koje preporu~uje  
Upravni odbor:

Nivo saradnje organa BiH sa ICTY je i dalje neprihvatljivo lo{, naro~ito u Republici Srpkoj. Do sada, nijednog od navodnih ratnih zlo~inaca optu`enih od strane ICTY nisu uhapsili doma}i organi vlasti. U periodu od januara 2001. me|unarodne oru`ane snage su uhvatile jo{ jedno lice optu`eno za ratne zlo~ine, Dragana Obrenovi}a (15. aprila u Kozluku, op{tina Zvornik, isto~na Republika Srpska). Do ovoga je do{lo nakon pauze u ovim aktivnostima koja je nastupila od 12. oktobra, odnosno nakon poku{aja hap{enja Janka Janji}a, kada je osumnji~eni aktivirao ru~nu granatu i ubio samog sebe i ranio petoro, od kojih su ~etvoro bili ~lanovi tima koji je vr{io hap{enje.

Postoji hitna potreba da se uhapse i prebace u Hag dvojica najtra`enijih navodnih ratnih zlo~inaca Radovan Karad`i} i Ratko Mladi}. Naro~ito je va`no da doje do Karad`i}evog hap{enja i njegovog izru~enja Ha{kom tribunalu u svijetlu skorog zajedni~kog su|enja Biljani Plav{i} i Mom~ilu Kraji{niku, po{to su njih troje optu`eni za ratne zlo~ine vezane za iste doga|aje i ~injenice, te bi zajedni~ko su|enje dovelo do ekspedativnosti. Do sada organi Republike Srpske nisu poduzeli bilo kakve konkretne mjere kako bi prona{li i uhapsili bilo koje lice optu`eno od strane Tribunalu, niti su proslije|ivali informacije SFOR-u koje su mogle dovesti do pritvaranja optu`enih. Uprkos informacijama koje pokazuju suprotno, organi Republike Srpske i dalje tvrde da se na teritoriji Republike Srpske ne nalazi nijedno lice optu`eno od strane Tribunalu.

Djelomi~no kao rezultat pove}anog nivoa saradnje SRJ i hrvatskih vlasti sa Tribunalom, me|unarodna zajednica vr{i poja~an pritisak na vlasti Republike Srpske da ispune svoje obaveze.

Kontinuirani problem koji ko~i povratak, naru{ava koncept pravi~nosti i napredak ka postizanju mira i pomirenja u BiH jeste prisustvo velikog broja navodnih ratnih zlo~inaca u BiH, naro~ito onih koji su na vlasti ili koji i dalje imaju veliki uticaj na doma}e stanovni{tvo, politi~ke strukture i sistem krivi~nog pravosu|a. Ovo je ozbiljan problem za koji se ne mogu prona}i jednostavna rje{enja. Jedan mogu}i na~in rje{avanja ovog problema jeste da se pove}a politi~ka i finansijska podr{ka aktivnostima jedinici Tribunalala za "Rules of the Road", a ~iji je cilj pove}avanje broja predmeta koji se podnose Tribunalu na saglasnost i pobolj{anje standarda u vezi s tim predmetima, kao i pove}avanje broja i pobolj{anje standarda doma}ih su|enja za ratne zlo~ine. Podr{ka obuci koju predla`e jedinica Tribunalala za Rules of the Road, a koju je prethodno obezbje|ivala jedinica Tribunalala za Rules of the Road,

Koalicija za me|unarodnu pravdu (CIJ) i American Bar Association/Central and East European Law Initiative (ABA/CEELI) u martu 2001. godine (vidi gore), bi pomogla u popravljanju situacije u kojoj postoji op{te nepoznavanje osnovnih istra`nih i pravosudnih procedura i me|unarodnih standarda u vezi sa krivi~nim gonjenjem ratnih zlo~inaca.

<p><b>Osigurati da nadle`ni organi u BiH preuzmu svoje obaveze saradnje sa Tribunalom, utvr ene u Daytonском sporazumu</b></p>	<p>Do{lo je do pomaka {to se ti-e aktivnosti Republike Srpske u vezi sa mogu}im doma}im su enjima za ratne zlo~ine i uklju~ivanjem Tribunala u ovaj proces, {to signalizira da je do{lo do odre enih promjena u vezi sa stavom vlasti RS prema nadle`nosti Tribunalala. Prema Rimskom sporazumu iz 1996. godine ('Rules of the Road'), koji su potpisali potpisnici Daytonskog/pari{kog mirovnog sporazuma, predstavnici entiteta u BiH su prihvatili da }e Me unarodnom tribunalu za biv{u Jugoslaviju dostaviti sve predmete vezane za osumnji~ene za ratne zlo~ine prije njihovog hap{enja od strane doma}ih organa. Iako su dr`avni organi po{tivali Sporazum, konkretne naznake saradnje Republike Srpske su se mogle vidjeti tek od marta 2001. godine. U martu je tu`ila{two Republike Srpske podnijelo 13 predmeta jedinici za Rules of the Road na pregled, a u proteklom periodu je zapo~elo sa pripremama drugih predmeta za pregled od strane Tribunalala. Prije ovoga je od potpisivanja Sporazuma Tribunal primio samo dva predmeta od Republike Srpske na pregled. Uprkos ovom napretku, saradnja RS sa Tribunalom u vezi sa optu`nicama Tribunalala za su enje u Tribunalu je i dalje veoma lo{a.</p> <p>Me unarodna zajednica vr{i veliki pritisak na vlasti RS, naro~ito na rukovodstvo SDS-a, kako bi do{lo do ispunjavanja njihovih obaveza i saradnje sa Tribunalom. Uprkos izjavi rukovodstva SDS-a od 12. decembra 2000. godine da }e sara ivati sa Tribunalom (predsjednik RS [arovi}, potpresjednik RS ^avi} i predsjedavaju}i Narodne skup{tine Kalini}), SDS nije nakon podsticanja od strane OHR-a zvani~no isklju~io Radovana Karad`ija iz stranke.</p> <p>Napredak je postignut u vezi sa problemom osiguravanja da tri oficira za vezu u Hagu (Bo{njak, Hrvat i Srbin) dobiju jednaku i potpunu finansijsku, logisti~ku i politi~ku podr{ku. Predsjedni{two BiH je 31. maja 2001. godine preuzeo punu nadle`nost za oficire za vezu. Potreba da svaki oficir za vezu radi neovisno jedan od drugog i od ambasade i sa svojim timom, prihva}ena je od strane Predsjedni{tva i u skladu s tim je zatra`ena saglasnost za bud`et. Odobravanje bud`eta se o~ekuje krajem avgusta. Pored toga, trenutno se razmatraju kandidati za upra`njeno mjesto hrvatskog oficira za vezu. OHR je nastaviti sa nadgledanjem napretka i vr{enjem pritiska na vladu RS kako bi se osiguralo da nedavno ustanovljeni ured za saradnju sa Tribunalom, kojeg vodi or evi}, u potpunosti podr`i aktivnosti oficira za vezu RS Jovi-i}a. Vlada RS bi tako e trebala uspostaviti odnose unutar nadle`nih ministarstava RS u cilju podr{ke radu oficira za vezu RS i potpune i ekspeditivne saradnje u vezi sa zahtjevima i nalozima Tribunalala i daljeg postupanja oficira za vezu. Ove mjere se trebaju poduzeti odmah, u obliku izrade instrukcija ministarstvima, uz nadgledanje OHR-a.</p>
--	--

<p><u>Plan aktivnosti:</u></p> <p><b>Osigurati za{titu prava izbjeglica</b></p> <p><u>Aktivnost predlo`ena od strane</u></p> <p><u>Upravnog odbora:</u></p>	<p>Od januara 2001. saradnja vlasti RS u vezi sa omogu}avanjem pristupa informacijama i potencijalnim svjedocima se pobolj{ala, mada je jo{ uvijek daleko od idealne.</p> <p>Tribunal je 9. aprila 2001. godine dao svoje komentare u vezi sa nacrtom zakona RS o saradnji sa Tribunalom. U prvobitnom nacrtu su stavljena ograni~enja na saradnju na koju se RS ve} obavezala, te je jurisdikcija RS stavljena iznad jurisdikcije Tribunalala. Izmjenjeni i dopunjeni nacrt je uzeo u obzir zna~ajna pitanja na koje je ukazao Tribunal. Iako dodatni zakoni nisu potrebni u vezi sa saradnjom sa Tribunalom, zakon mo`e dovesti do potrebne politi~ke podr{ke i pomo}i u ispunjavanju postoje}ih obaveza. Nacrt je upu}en Narodnoj skup{tini Republike Srpske 24. jula, a mo`e biti usvojen tek u septembru. Tribunal i OHR ne}e ~ekati do septembra da se ispune obaveze vlasti Republike Srpske.</p> <p>BiH je u pro{loj godini postala atraktivna tranzitna zemlja za trgovce bijelim robljem, {vercere, ilegalne migrante i osobe koje tra`e azil. Razlozi za ovakav razvoj doga aja izme u ostalog uklju~uju pobolj{anu sigurnosnu situaciju, relativno liberalan vizni re`im i jedan broj pravnih praznina u pogledu migracija i azila.</p> <p>UNMIBH nevodi da je zbog efikasnijeg rada Dr`avne grani~ne slu`be BiH od januara 2001. godine sprije~en ilegalni ulazak 6800 osoba. Me utim i dalje zabrinjava broj onih koji tra`e me unarodnu pomo} i za{titu. Iako se pa`nja usmjerava na "ilegalne" ili neredovne migracije, mo`da zna~ajan broj tih ljudi ima legitimne razloge za napu{tanje svoje dr`ave, uklju~uju i i osobe koje tra`e azil kojima se mora osigurati za{tita u skladu sa me unarodnim pravom koje se odnosi na izbjeglice i ljudska prava. Iako je <i>Zakon o imigraciji i azilu</i> tehni~ki na snazi od 31. decembra 1999. godine, on predstavlja kompletну institucionalnu i strukturalnu reformu ranijeg zakona. Potrebno je donijeti detaljne podzakonske akte i instrukcije, a jo{ uvijek nisu uspostavljene ni potrebne dr`avne institucije. U me uvremenu UNHCR provodi proces utvr ivanja statusa izbjeglica, te Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice osigurava detaljne tehni~ke ekspertize i ograni~ena finansijska sredstva.</p> <p>Novo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je zadu`eno za sva pitanja vezana za ljudska prava, imigraciju i azil u BiH. Me utim, treba napomenuti da su pitanja vezana za migracije i azil prili~no nova za BiH, kao i to da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice suo~ava s ozbiljnim nedostatkom sredstava za rad. Stoga je potrebno vr{iti ozbiljan razvoj potencijala i nakon 2001. godine.</p>
---	--

<p>S ciljem osiguranja po{tivanja osnovnih principa me unarodog prava izbjeglica, <b>uklju~uju}i refoulement (deportacija) i pristup teritoriji (refoulement je povratak u zemlju ili na teritorij gdje sigurnost osobe no`e biti ozbiljno ugro`ena – princip se tako`e primjenjuje kod indirektnog povratka kao i povratka sa granice). Naime, Kako bi se osiguralo po{tivanje prava osoba koje tra`e azil i izbjeglica i</b></p> <p><b>Kako bi se osiguralo da osobe imaju pristup procedurama vezanim za azil u BiH, utvr ivanjem mehanizama za identifikaciju potencijalnih azilanata i izbjeglica kao i njihovo upu}ivanje na UNHCR;</b></p>	<p>UNHCR vodi konsultacije sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice, sa Me unarodnim policijskim snagama (IPTF) i Dr`avnom grani~nom slu`bom (DGS):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kako bi osigurao da budu upoznati sa svojim obavezama i pru`io im smjernice;</li> <li>• kako bi osigurao veze sa UNHCR-om;</li> <li>• kako bi pojasnio modalitete identificiranja azilanata i na~in na koji se obra uju njihovi slu~ajevi;</li> <li>• s ciljem pru`anja pomo}i identificiranim azilantima.</li> </ul> <p>UNHCR, u ime vlade BiH, provodi program utvr ivanja statusa izbjeglica.</p> <p>Azilantima i izbjeglicama se izdaju posebna pisma za{tite kako bi im se izme u ostalog osigurala za{tita od refoulement-a (deportacije).</p>
<p>Obimniji trening vezan za zakon o izbjeglicama koji se provodi sa Ministarstvom za ljudska prava, Dr`avnom grani~nom slu`bom, lokalnom policijom, pravosu em i ostalim;</p>	<p><b>U toku perioda koji je predmet ovog izvje{taja UNHCR je provodio razli~ite vrste obuke vezane za osnovne principe za{tite prava izbjeglica, uklju~uju}i:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 op{irna seminara za oficire IPTF-a i DGS-a;</li> <li>• nekoliko poludnevnih treninga u sklopu prijelaznog treninga za oficire DGS-a;</li> <li>• redovni trening UN-ovih slu`benika za ljudska prava;</li> <li>• redovni trening oficira IPTF-a.</li> </ul>
<p>Izraditi podzakonske akte na osnovu Zakona o imigraciji i azilu i druge potrebne instrukcije i odluke zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice;</p>	<p>UNHCR, zajedno sa OHR-om, OHCHR-om i IOM-om, nastavlja aktivnosti na izradi podzakonskih akata na osnovu Zakona o imigraciji i azilu kao i aktivnosti na temeljenju strukture vezane za imigraciju i azil putem svog redovnog u-e{}a u Radnoj grupi o imigraciji i azilu. Uskoro je biti zavr{en prvi Pravilnik o ulasku, putnim ispravama, vizama i dozvolama boravka. UNHCR vodi razgovore sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa mogu}im amandmanima na Instrukciju o privremenom ulasku izbjeglica iz Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) u Bosnu i Hercegovinu kao i o mogu}im promjenama na~ina provedbe te Instrukcije. UNHCR vodi razgovore sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa mogu}no}u produ`enja privremene za{tite koju omogu}ava Instrukcija SRJ ostalim ugro`enim grupama.</p>
<p><b>Tra`iti trajno rje{enje za izbjeglice iz SRJ i Hrvatske.</b></p>	<p>UNHCR i dalje ula`e napore na utvr ivanju slu~ajeva za preseljenje.</p> <p>UNHCR pru`a usluge savjetovanja dobrovoljnim povratnicima.</p> <p>UNHCR je sada uklju~en u proces koji je u toku, ~iji je cilj razjasniti status hrvatskih Srba koji su izbjegli iz Hrvatske prije 1995. godine.</p>

<p><u>Plan aktivnosti:</u></p> <p><u>Pru`iti podr{ku Ministarstvu za ljudska prava I izbjeglice BIH kako bi izradilo izvje{taje koje treba dostaviti tijelima zadu`enim za provedbu sporazuma o ljudskim pravima, a u ~iju izradu treba uklju~iti i nevladine organizacije.</u></p> <p><u>Aktivnost predlo`ena od strane Upravnog odbora:</u></p>	<p>Me unarodne organizacije su spremne ponuditi tehni~ku pomo} u izradi ovih izvje{taja i razvoja potencijala unutar Ministarstva za izradu i "odbranu" izvje{taja pred relevantnim komisijama.</p>
<p>Me unarodna zajednica treba raditi zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice na zapo~injanju procesa izvje{tavanja tijela zadu`enih za implementaciju. Pru`iti tehni~ku pomo} u ovom procesu. Trenutno se kasni sa dostavim 14 izvje{taja u vezi sa svih 6 sporazuma. Pa`nja se prvo treba usmjeriti na Komisiju za ekonomска, socijalna i kulturalna prava i Komisiju za ljudska prava i Osnovni dokument za izvje{tavanje tijela za provedbu sporazuma o ljudskim pravima;</p>	<p>OHR je u aprilu 2000. godine bio koordinator radnog okruglog stola gdje se raspravljalo o procesu izvje{tavanja, koji je bio dobro primljen od strane prisutnih. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je u po~etku pru`alo podr{ku prijedlogu da se zaposli dodatno osoblje u Ministarstvo. Ka{nenja u procesu se mogu dovesti u vezu sa preseljenjem na Marijin Dvor. OHCHR je po~eo proces osiguravanja da se jedna osoba po{alje u Ministarstvo kako bi pru`ala pomo} u izradi izvje{taja o ekonomskim i socijalnim pravima. Tra`i se pomo} donatora u pogledu osiguranja osoblja u Ministarstvu u cilju pru`anja pomo}i pri uskla ivanju zakona sa ECHR.</p> <p>OSCE i OHCHR su pokrenuli aktivnosti na osiguravanju dodatnih ekpertiza za osoblje Ministarstava u svrhu ispunjavanja njihovih obaveza vezanih za izvje{tavanje. Do kraja septembra se o~ekuju dodatne informacije s tim u vezi. Me utim, BiH do danas jo{ uvijek nije ispunila svoje obaveze izvje{tavanja 6 glavnih tijela zadu`enih za provedbu sporazuma o ljudskim pravima.</p>

Pobolj{ati status nacionalnih manjina, uklju~uju}i Rome, u BiH u skladu sa Okvirnom konvencijom o za{titi nacionalnih manjina kroz provedbu Okvirne konvencije o za{titi nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini (po~etak 2001. godine).

Vije}e Evrope i OSCE su 28-29 marta 2001. godine organizirali Okrugli sto posve}en pitanju statusa Roma i provedbe Okvirne konvencije o za{titi nacionalnih manjina u sklopu zajedni~kog projekta Vije}a Evrope, OSCE-a/ODIHR-a "Romi u sklopu projekta Pakta stabilnosti". Cilj radnog stola je bio podi}i svijest u pogledu situacije u kojoj se nalaze Romi u BiH i osigurati forum na kojem bi se ~uo glas romskih nevladinih organizacija. Na okruglom stolu su u~estvovali predstavnici dr`avnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva za povratak i raseljene osobe RS, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH, romskih organizacija, Ombudsmena dr`ave i Federacije, me|unarodnih organizacija i nevladinih organizacija. Predstavnici Roma su iznijeli niz preporuka koje }e se dostaviti nadle`nim ministarstvima i me|unarodnim organizacijama kako bi iste razmotrili i djelovali na osnovu njih. U~esnici okruglog stola su preporu~ili da ustavne komisije razmotre trenutni ustavni status Roma. Tako}e su podr`ali uspostavu Dr`avnog savjetodavnog vije}a za pitanja Roma uz u-e{je predstavnika nadle`nih ministarstava, romskih zajednica, lokalnih nevladinih organizacija i me|unarodnih organizacija. Jedan od konkrenih rezultata okruglog stola je priprema izvje}etaja koji sadr`i 27 preporuka razra|enih tokom okruglog stola. Izvje}etaj je poslat nadle`nim ministarstvima zajedno sa zajedni~kim pismom OSCE-a i Vije}a Evrope u kojem se apelira na njih da izrade, utvrde i provedu politike i strukture (kao {to je Romski savjetodavni odbor) kako bi se zapo~eli rje{avati problemi Roma koji su i dalje najbrojnija nacionalna manjina.

*Predlo`eni projekat razvoja potencijala sa romskim udru`enjima/nevladinim organizacijama:* Predstavnici Roma su uporno nagla{avali da je potrebno da oni budu uklju~eni u izradu, provedbu i procjenu politike i programa s ciljem pobolj{anja njihove situacije i statusa u BiH. Me|utim, zbog velikog broja romskih udru`enja nedostatka finansijskih sredstava njihovi potencijali i saradnja sa drugim udru`enjima su ograni~eni, kao i mogu}nost zagovaranja i lobiranja kod vlade za pru`anje podr{ke njihovim naporima da pobolj{aju situaciju u kojoj se nalaze Romi u BiH. Zbog toga }e OSCE omogu}iti odr`avanje skupa me|unarodnih romskih lidera sa romskim udru`enjima u BiH (pristup Romi Romima). Ovaj sastanak }e se iskoristiti kako bi se pomoglo Romima u BiH da izrade zajedni~ku platformu i prijedlog za izbor ~lanova u romsko predstavni~ko tijelo, koje }e postati partner BIH vlastima u realizaciji dr`avne strategije vezane za pitanja Roma. Ovo tijelo }e delegirati predstavnike u Romsku koordinacionu grupu i u predvi|eni Dr`avni savjetodavni odbor o Romima/nacionalnim manjinama.

Vijeće ministara je usvojilo dva nacrta zakona vezana za za{titu nacionalnih manjina: jedan je predlo`io Ministar za ljudska prava i izbjeglice, Kre{imir Zubak, a drugi Ibrahim Spahi}, delegat u Domu naroda. Dom naroda je na svojoj 5. sjednici (14. juna 2001.) usvojio Nacrt zakona o pravima etni~kih i nacionalnih zajednica ili manjina, kojeg je predlo`io Spahi}. Vijeće ministara je 19. aprila usvojilo Zubakov zakon i isti proslijedilo Zastupni~kom domu. Pohvalno je to {to su oba zakona predlo`ena nezavisno i bez pritiska ili intervencije od strane me|unarodne zajednice. Ipak, me|unarodna zajednica podstije debatu o nekim problemati~nim odredbama i mogu}em usagla{avanju dva zakona.

S ciljem osiguranja za{tite posebnih interesa i spre~avanja diskriminacije konstitutivnih naroda ili Ostalih, Visoki predstavnik je 11. januara 2001. godine donio dvije odluke kojim se uspostavljuju {esnaesto~lane ustavne komisije u entitetskim parlamentima.

Organizacije-~lanice HRCC<sup>2</sup>

**OHR:** Prema Aneksu 10 Daytonskog sporazuma, Ured Visokog

predstavnika je zadu`en za koordinaciju civilnih aspekata provedbe mira u BiH. OHR osigurava regionalnu prisutnost u za{titi ljudskih prava i radi u tijesnoj saradnji sa ostalim agencijama koje nadgledaju stanje ljudskih prava kako bi razvio strategije i koordinirao intervencije. Za vi{e informacija uop{te o OHR-u ili posebno o ljudskim pravima, molimo vas da kontaktirate:

Ured Visokog predstavnika tel: 387-33-283-500

Emerika Bluma 1 fax: 00 387-33-283-501

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina web: [www.ohr.int](http://www.ohr.int)

**OSCE: Mandat OSCE proizilazi iz ~lana 10 Aneksa 6 Daytonskog sporazuma.** Odjel za ljudska prava unapre|uje civilna, politi~ka, socijalna i ekomska prava izbjeglica i raseljenih osoba, uklju~uju}i imovinu, povratak, obrazovanje, i ostalo. Odjel za ljudska prava tuma~i svoj mandat tako da uklju~uje *inter alia*: pra}enje, istra`ivanje i interveniranje u slu~ajevima povrede ljudskih prava i obu~avanje doma}ih nevladinih organizacija. Sa svojih 28 terenskih ureda u 4 regionalna centra OSCE u potpunosti pokriva teritoriju BiH, te je direktni u~esnik u rje{avanju pitanja koja se ti~u ljudskih prava.

**OSCE Odjel za ljudska prava tel: 387-71-444-444**

D`enetija ^ikma 2/4 fax: 387-665-236

Sarajevo, Bosna i Hercegovina web: [www.oscebih.org](http://www.oscebih.org)

**UNHCR: Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbeglice je vode}a organizacija za implementaciju Aneksa 7 Daytonskog sporazuma koji garantuje prava raseljenih osoba i izbjeglica na povratak u prvobitne domove.** UNHCR osigurava me|unarodnu za{titu i pomo} izbjeglicama izvan zemlje, raseljenim licima i ostalim ugro`enim osobama. Za vi{e informacija o UNHCR-u u Bosni i Hercegovini, molim vas da kontaktirate:

**UNHCR tel: 387-71-666-160**

**Unisova zgrada A fax: 387-71-470-171**

**Fra An|ela Zvizdovi}a 1 web: [www.unhcr.ba](http://www.unhcr.ba)**

## **Sarajevo, Bosna i Hercegovina**

**UNMIBH/IPTF Ured za ljudska prava:** Postojanje Međunarodnih policijskih snaga je određeno Aneksom 11 Daytonskog sporazuma. Prema Rezoluciji 1088 Vijeća sigurnosti, rad IPTF obuhvata "istraživanje ili pomaganje u istragama o zloupotrebama ljudskih prava od strane organa za sprovođenje zakona." Glavni ciljevi Ureda za ljudska prava su da: istražuje kršenja ljudskih prava od strane organa za sprovođenje zakona; određuje mjere za ispravljanje takvih kršenja i nadgleda i osigurava implementaciju korektivnih mjera. Da bi sproveo ove ciljeve, Ured za ljudska prava provodi istragu o ozbiljnim incidentima nesavjesnog obavljanja policijskih dužnosti i provodi opšte inspekcije agencija za sprovođenje zakona da bi se osvrnuo na uporne pojedinačne nedostatke institucija. Ured za ljudska prava se sastoji od 145 međunarodnih policajaca i 17 pripadnika međunarodnog civilnog osoblja, koji su raspoređeni između zemalje.

UNMIBH tel: 387-71-496-265

Aleja Bosne Srebrenice bb fax: 387-71-496-539

71000 Sarajevo

## **Bosna i Hercegovina**

**OHCHR:** Od decembra 1998. godine OHCHR u Bosni i Hercegovini je dio Ureda Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN (SRSG, zadužen za UNMIBH). On je usmjeren na aktivnosti u obuci o ljudskim pravima i o pitanjima spolova i diskriminacije, sa posebnim naglaskom na socijalna i ekonomска

prava. On nastavlja da daje podr{ku mandatu Specijalnog izvjestioca Komisije za ljudska prava i u~estvuje u radu OHR-ovog Koordinacionog centra za ljudska prava (HRCC). Njegovo prisustvo je pravno zasnovano na godi{njam rezolucijama Komisije o ljudskim pravima, kao i na ~lanu XIII Aneksa 6 Daytonskog sporazuma.

Ured Visokog komesara za ljudska prava tel: 387 71 49 6402, 6403

Aleja Bosne Srebrene bb, 71000 Sarajevo fax: 387 71 49 6438

Bosna i Hercegovina

**IJC:** Iako je Nezavisna sudska komisija (IJC) bila uspostavljena pod pokroviteljstvom OHR-a, ona nezavisno provodi svoju klju~nu ulogu vo|enja reforme sudstva u BiH. IJC je zadu`ena za pokretanje, vo|enje i koordiniranje sveobuhvatne strategije reforme sudstva i mjera profesionalne obuke. Tako|e poma`e i savjetuje sudske i tu`ila~ke komisije/vije}a u oba entiteta u pogledu pitanja vezanih za imenovanje, disciplinu i provjeru sudija i tu`itelja. O~ekuje se da }e ova koncentracija du`nosti sudske reforme doprinijeti ve}em stepenu usagla{avanja i ubrzanju mjera reforme koji }e imati direktni utjecaj i unaprijediti rad sudija, tu`itelja i drugih pravnih stru~njaka kao i aktivnosti institucija u pravosudnom sektoru.

Nezavisna sudska komisija tel. 00 387 33 445 216

Emerika Bluma 8 fax. 00 387 33 445 223

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina www: [www.ohr.int](http://www.ohr.int)

**Vije}e Evrope:** Vije}e Evrope je pokrenulo sveobuhvatni program saradnje sa Bosnom i Hercegovinom ~iji je cilj pru`anje pomo}i zemlji u njenim nastojanjima da dostigne organizacione standarde pluralisti~ke demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Vije}e Evrope je prisutno u Sarajevu i

Mostaru kako bi pru`ilo podr{ku i nadgledalo provedbu ove saradnje.

Vije}e Evrope Tel. 00387 33 264 360

Zelenih beretki 16/A Fax: 00387 33 264 360

71000 Sarajevo, BIH web: [www.coe.int.org](http://www.coe.int.org)